

I. Marogulov. R. Drambjan

# RENÇBƏRE SOR

KTEBA XWƏNDЬNE  
ZMANE KΥRMANCI  
SABA MƏZЬNA



Nəşra Dəwləta Şewre Ermənistane

RƏWAN - 1930



1930  
3

I. Marogulov. R. Drambjan

491.57-8

# RENÇBƏRE SOR

KİTEBA XWƏNDЬNE  
ZMANE KYRMANÇI  
SƏBA MƏZЬNA



Nəşra Dəwləta Şewre Ermənistanı

RƏWAN - 1930

413-72

*Հրատարակչ, № 1423,  
Գրառելու № 5862(բ). Պատվեր № 1098 Տիրաժ 3,500.*


*Պետհրտութիւն Յերկրորդ Տպարան Յերեանում*



R A K Ə.


τακə, τακə,  
zu κə, τακə

Təmürə Xəlil Müradov  
2 - oy Pereulok Füçka  
dom 7, kv. 8  
ĒREVAN - 375078 - USSR  
Tel. 35.10.20 (mail) - 52.97.41 (kar)




Ə M O R A K Ə.

əmo zu kə, əmo, takə!  
əmo, əmo, zu-zu takə!  
zu kə, zu kə, takə, takə!



I R O R A K Θ.

i ro takə, i ro takə!  
áto, zu kə, i ro takə!



## Z U R A K ə.

zu kə, zu kə,  
áride takə,  
takə, zu kə,  
iro takə.



а з е р а в ь м .

а з е ч а ъ т ,  
а ى д е ч а къ т  
а з е з и къ т ,  
и г о ч а къ т .




rabə zu ka,  
ərde raka,  
ga binə  
ərde raka.  
dərəngə, dərəngə,  
rabə raka  
zu ka zu ka.





## R A K ə.

əze чавът,  
ga бинът  
əze zu бкът  
баво, чакът.  
аме zu бкът  
зарие чакът.



**Sevo, rabə,**

**Ga dərxə**

**Zu, derəngə,**

**Ga dərxə,**

**Hərə rakə.**

**Əze rabъm,**

**Dəri vəkъm,**

**Ga dərxъm;**

**Iro hərъm**

**Zəvije rakъm.**

**Kəko, əz sum, tъn zəvi rakъr,**

**Iro zəvi təmam rakъr,**

**Mъn kytta kъr, tъn kytta kъr,**

**B dyle tə zəvi rakъr.**



**Sevo zəvija xwə rakъr,**

**Тохът һыlda, гaje хoe бар kъr,**

**Cu тохъте xwə bъrəsinə.**

**Sevo тохъте xwə rəşand, çot kъr.**

**Evarə çote xwə һыldə hatə mal.**

**Gaje xwə kъr təwle.**

**Kollektive traktor anibu,**

**B traktore radkъrъn.**

Sbe zu Sevo rabu,  
Sər cəve xwə şuşt,  
Cu təmaşa traktore bəkə.  
Traktore zəf kur radkъr,  
Traktor xwə xwə dcu.  
Gyndi təp bun, dora traktore gyrťn,  
Təmaşə dkъrъn.  
Sevo xwə xwə duşurmiş dbu:  
Xwezla myn zəvija xwə  
B we maşine rakъra,  
We съ xwəş bəbuja.



## P a i z.

### I.

Paizə, həwa sarə. Baran dbarə. Dəşt u eja,  
he rəşyə. Dare baqa bəlge xwə wəsandıñə.  
Təjr — tu dcyn bərije, wəlate gərm. Bhyk xwə  
vədşerən. Həjwane cole cje xwə cedkyn.

### II.

Gyndi təvdarəke zvystane dbinə. Hər kəs na-  
ne xwə dbə aş, dherə, tinə. Kooperativ zəf hur-  
mur anijə, hər təst teda həjə: parcə, ķıncə, brıncə,  
nyft, şəkər, hur-mure dən, cə dəxazi anına.

Gyndi çəh, gənəm, run, pəner, hıri toraq  
dbıñ koperative, dfroşyñ, şuna wan z xwəra  
hur-mur dəkərgyñ.



Şybəjə, baran dbarə,  
Gavan, şvan şyl bunə.  
Şvan cu, cu aş, cu aş.  
Ar hera, hur hera, hur hera.  
Are wi hur bu, hur bu;  
Are wi rənd bu, rənd bu.

Gavan cu aş, cu aş,  
Ar hera, gər hera, gər hera;  
Are wi gər bu, gər bu,  
Rja wi dur bu, dur bu.

Ar ani, dani mal,  
Bir nəkъr, bir nəkъr, ani mal;  
Zъna wi həvir kъr, həvir kъr.  
Dy se ələk kapək ma  
Kapək ma, dani mal,  
Bъdə golъka u eeləka.



Gavan, şvan həvale həvyn,

Əwana batrakyn.

Əz batrakym, batrakym.

Bəre əm nə tıştək bun,

nə tıştək bun;

Nha əm hər tıştn,

hər tıştn.

Əz pəxasym, batrakym

Be kylav, be sığarym

Z həmuşka cətərgym.

Cətoje Şvan carxhe xwə dədru.

Kulav sər malla, carx dədru,

Pexwəsə, cətənə, cətənə.

Cələngə, cələngə;  
Dare wi dəstdanə,  
Cələngə, cələngə  
Dare wi comaxə.

Batrak kəsibə,  
Şvanə, gavanə  
Hərdy zi branə;  
Hər-ro həvranə,  
Həvale colenə.

Əlo sbe zu rabu, cu zəvija xwə rakъr. Nivro  
bu. Əlo hatə mal. Goze grar ani, dani bər Əlo.  
Əlo xwər, got:— „Goze, əva cъ grarəkə xwəşə“.

Goze kənja, got:— „Əlo, hər-ro zi əw grarə,  
iro ty woəstijaji, loma grar tə xwəş te,,.

Şvan pəze xoə eerand, ani mal. Dija mъn  
rabu pəz dot; bəros tъzi sir kъr, bъrə mal. Şvan  
runьst, nane xwə xwər, pəz da bər xwə. bъrə  
eerə.




Bərx u bərxvan,  
Pəz u şvan,  
Garan u gavan:  
Hər jək z wan,  
Təne najen mevan.

Hərke jək z wana be,  
Je dəne zi pəj wan ten.

Hərke bərci  
Mynnət nakъn  
Qə z kəsi.

Məra dədən şire dəlal,  
Nane həlal;  
Məra dədən run u pəner;  
Əm ~~bir~~ nakъn toraq u şir.



## K o m m u n a.

Gynde məda kommuna həjə,  
Kommuna traktor anijə,  
Zəvija b traktore radkə-  
Traktor maşinəkə məzynə;  
Zu radkə, kur radkə.  
  
Əsəd he b çot radkə,  
Əsəd, Əsəd bəsə,,  
Bəsə çəfe bədi xwə.  
Wərə təv kommune bə.  
Ha!e xwə xwəş kə.

Əsəd b çot radkə,  
əwi he traktor no ditija!



## Kollektiv.

Kollektiva mə si mərinə,  
Hər jək xəbaṭa xwə dkə.  
Kollektive traktor anijə;  
Maşina cıiline, drune anijə,  
Xəbaṭa maşine xwəşə,  
Zu dcənə, zu radkə  
Zu dədru. Ərzənə, ərzənə!  
Isal hale mə xwəşə,  
Par nane mə kem bu,  
Isal nane mə zəfə.

*Kollektive traktor anijo*



## Kooperativ.

Kooperativ hər-ro dхəbъtə.

Gyndi gənъme xwə. çəhe xwə  
Ddə kooperative.

Kooperativ hər tъst tinə.

Cъ mə lazъmə, teda həjə,  
Əm hər tъst z kooperative dкъrgъn.

Kooperativ koməke dъdə mə.

Male mə z mə dкъrə,


Qimətə zedə dъdə mə,  
kooperativ məra maşina tinə,

Əw hale niə dрyrsə;

Nahelə əm təngasje bъkşinъn,

Hərəkət mə Lenin dgot:

Kooperativ- rja sosjalizme,  
bwi əme bъgizən sosjalizme.



## Xəbat.

Xəbat şirynə,  
Be xəbat kəsək nıkarə xwə xwəikə.  
Şvan pəze xwə deerinə.  
Bərxvan dcə bər berxa,  
Gavan dewer dbə eerə;  
Aşvan aşe xwə dxəbətinə,  
Mərъve be xəbat, qə təstəki nə liezajə,  
Mərъve xəbatci be qiniətə,  
Xəbat qəwatə, қarə.

*Xəbat şirynə, be xəbat mətin nıkarə  
xwə xwəjə kə.*

*Ki dxəbətə, aw dxuə,  
Ki na xəbətə, aw na xuə!*



## Gyndi u palə.

Gyndi u palə həvale həvyn.

Gyndi dxəbətyn səba bazara,

Bazar dxəbətyn səba gyndja.

Gyndada gyndi dxəbətyn.

Bazarada palə dxəbətyn.

Gyndi radkə, deinə

Çəh u gənəme xwə dədə pala.

Palə dxəbətə, male xwə—

Nyft, tətun, cit, sabun ,

Hər təşte dəne cedkə, dədə gyndija.

Gyndi u palə, hərdy zi xəbatinə,

Əwana həvale həvyn.

*Gyndi u palə həvale həvyn.*



## Plana penç sala.

Plana penç sala—plana xəbatejə.

Əme penç sala ysa bəxəbətən, wəki bəgizən wəlate kapitalista il əzvan dərbaz bən. Əme hər xəbata xwə peşda bəbən. Əme zavoded xwə təzə cekən; əme hər təştisi zedə kən. Gərəke qə ke masja mə tynnəbə.

Əme gışk zi bəxunən, hin bən; gərəke kəsək nəxwəndi nav wəlate məda nəminə.

Həvələ mə Lenin dgot:  
hin bə, hin bə, hin bə!



## Gynd u bazar.

Palə bazerda dmiňp u zavodada dxəbətyň.  
Əwana zavodada sabun, şəkər, parcə, maşinə u  
tışte dýne cedkyn.

Gyndi gyndada dminə u xəbəta rençbərije  
dkə. Gynd dədə mə gəpym, çəh, run, pəner, pəz  
dəwar, hri u tışte dýne.

Gyndi male xwə tinə bazer dfroşə pala,  
dəwsa wan dkırə xwe, sabun, parcə n tışte dýne.


Gynd u bazar alvera xwə kooperative dkyn,  
Kooperativ gynd u bazar təv gredədə.

K E R

KELANDI

D Θ A S

CAKUC



### **Usoje hədad.**

Usoje hədad hər təştı cedkə: ker, dəs, kələndi, cakuç. Gyndije mə ze zəf həz dkyn, cəmkı hər təşt təməz u pak cedkə. Usoje hədad nə təmajə qimətəki arzan dxəbətə. Z gyndiie kəsib təstəki nastinə.

Uso zara zəf həz dkə, Hər-ro dcə bər mək-təbe dsəkynə, təmaşa zara dkə.

*Usoje hədad rənd dxəbətə.*

*Zw cedkə cakue, dəas, ker, kələndi.*

*Gyndi z Uso zəf həz dkyn.*

*Uso gyndijara arzan dxəbətə.*



Şwan, gavan u bərxvan,  
 Əwana gışk həvəle həvdynə,  
 Əwana həmu zi batrakъn.  
 Baqvan zi həvale wanə,  
 Əw hər car zi brange həvən,  
 Şvan bər pəz u bəzənanə,  
 Bərxvan bər pəz u karanə,  
 Gavan bər dewer u həspanə,  
 Baqvan bər baq u rəzanə.  
 Əwana şəv ro dxəbətъn  
 Bətal namiňn.

Bəre 'kulak əw ddanə xəbate bona қara  
 xwə, nha əwana dxəbətъn bona xwə u diwana  
 Şewre.

Əvan, qavan, bərəvan, bəqəvan  
həvəle həvən. Əvana həmi xəbatcina,  
bəxəbatə dəstə xwa xwa xwəjə dəvən!

Lenin mər, həma gli-gotъna wi namıa!

Həvəle mə Lenin dbezə' — „Hin bə, hin bə,  
hin bə!“

Həvalno, gydarja Lenin bəkən; gotъna wi  
qə bir nəkən,

Hər-ro hərən qylce Lenin, kətəba u kazeta  
bəxipn.


Hər-ro bənvisən, təştəki təzə hin bən.

Cəqas zəf hin bi, tuje əwqas zəf bəzənbi.

Həvəle mə Lenin dgət:  
hin bə, hin bə, hin bə.

Hin bə, hin bə, hin bə!  
Lenin.

## M ə k t u b.




Həvale Uso!

Əz dəsəm məkətəbe dxunyńi.  
Əz nvisar - xwəndəne hin  
bumə. Nure, Mırçan, Şiryn zi ten dxunyńi. Əm  
hər-ro həvranə. Laqyrda dəkən, dəkənən, tə bira  
xwətińi. Ty zi niə bir dki, Jane na? Uso çan. ka-  
qyzəke zməra bənvisə, bəşinə, kane kef hale  
tə cınpə.

Həvale tə Əlo.

Əlo həvale xwa Usoqa Қаоръзек  
nisi, kef hale wi pərs kyr.



## Ktebed mə.

Ktebed mə b nəxş u səfətən; əwana glije xəbatcija, pala u gyndija məra dkyən. Əm b wan glija zəf tışte təzə hin dbyən.

Xwəndən xwəşə, nvisar zve xwəndəne xwəştərə. Mərgvə nəxwəndi niv mərijə.

*Məsələ:*

*Kəaçuzək hətə ni dəne,*

*Mər gətə zəne:*

*—Əw kəaçuz uysa hura,*

*qə na je xwəndəne. (Kari)*

**Tyje cəwa z ktebe dərsa xwə dəftəre xwəda  
bənvisi.**

Ty kteba xwə vəkə, dajnə bər xwə, qələm, dəftəra u ḥybre bər xwə hazır kə, bəre xəbərəke bəxunə, çarəke tə xwənd, pak bənerə—ktebeda əw xəbər cəwa nvisinə. Tə pak təxmin kyr, paşə tyje bənvisi; hərke xəbərək z bira tə hərə, tyje çarəkə dən l ktebe bəneri, kane əw

хәбәр теда сәва нвисинә. Тә к дәрса хвә нвиси, кыта кыр, түје бүнери нвисара тә rastө, jan na? Hөrke janльши теда hөjө, rast кө.

Awa ty dkari гынд hini nvisare бъби.



### Qiz zi dxunъn.

Par gynde мәда qiza нәд-  
xwәnd. Isal kтебед мә  
b nvisare kyrmançى tөzө  
нәşr bunә, gyndi we nvisare  
zéf sha bunә. Hәmu, мәзън  
u beuk дсън мәктәба evare  
dxunъn, nvisara kyrmançije hin dбыn. Isal мәктә-  
beda qiz zéf hөnә, hөr мәктәbkeda bist, si.  
qiz hөnә.

Өwana pak hin dбыn; qәjda u qanune  
мәктәбе, tәmъziја xwә u tәmъziја hөvale xwe  
pak dnerъn.

Gyndi idi nabezъn:—qiz сынә, xwәndъn сыбә,  
—wana fәm кыгънә kara xwәndъne, nvisare.

Wәlate мәда zын u mer əxлjara wan wәкә  
hөvә. Diwana җөрө dасәбүтә, wәki zын zi  
nesda ben, төр җәxyle җәмәттө бүн.

Жер җөрө: сү зына, сү мерә.



### Şvan ktebe dxunə.

Bhar bu. Həsoje şvan be xəbət nəbu. Əwi xwə batrak bu. Həso cu dərde xwə batrakkomra gli kъr. Batrakkom Həso şand şvantije bъkə. Həso hъm şvanti dkъr, hъm zi evare dcu məktəbe dxwənd.

Məh, məli—nivək dərbaz bu. Həso pak hin bu: hъm rast dnъvisi, hъm zi rast dxwənd.

„Əv cъ glije xwəş hənə ktebeda,“ Həso got həvale xwəra.

— „Le cəwa“—həvale wi-go, „ty heza zani xwəndъn şirъnə. Dъnjajeda z xwəndъne tъstək pak u qiməttъr tynə.

Şvan, gavan, bərkvan, batrak nha gosk zi dxunən. Wolatə moda qərək tij morije næxwəndi nəminə.

## Өмөт сəwa һъхипън?

Təhar u Rəşid həvra dcunə məktəba evare xwəra dxwəndən. Təhar zuda dcə; Rəşo he təzə dcə. Rəşit got:— „Təhar, əze cəwa һъхипъм?

— Cəwa, tyje hedi-hedi hin bi, һъхуни, һъnvisi, xwəndən u nvisar nə cətynə, wəki mərəv bъхазə, we zu hin bə.

Dy həfte şunda Rəşit hini xwəndən u nvisare bu. Ke rasti wi dhat, Rəşit dgot:— Bavo, əz zi dtırsjam, tınn dgot xwəndən cətynə, le həma əz janlış bum, — xwəndən zəf rəhətə. Wəki mərəv bъхоəзə, we zu hin: bə tıstəki cətyn xwəndəneda tynə!

Rəşid brie xıraqı Təharra xwəndən hin dıxı.

Nave mərija bərufe məzən təns misandıne.

**Van rəqəma b xəbəra bənvisə!**

**Rəqəma ərəbi!**

**I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.**

**10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000.**

**Soz məsələ**


**Jək, dydy, səsə, car, penç, həft, həşt,  
bist, si, cılı, pençi, şəst, səd.**

**Van rəqəma bənvisə:**

**16, 29, 106, 239, 1900, 1905, 1917, 1920, 1930.**

**Rəqəme latini (Romali)**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XX
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20
	XXX	XL	L	C	D	M				
	30	40	50	100	500	1000.				



### Diwana Şewre.

Diwana Şewre, diwana pala u gyndjanə. Palə u gyndije kəsib xəbatcinə. Əw b xəbaṭa xwə xwa xwəji dkyn. Əw xwəşja wəlatə xwə u xəbatcja dxwəzən. Əw kəsəkira zylme nakən.

Diwana Şewreda hər kəs azajə. Diwan dxəbətə gyndije kəsib peşda bəbbə, hale wan xwəş kə; səba we jəke zi hər wəxt koməkije ddə wan.

*Lenin ərkəre pala u gyndje kəsibə.*

*Lenin ərkəre forqa komunistənə.*

*Lenin ərkəre kominternejs.*

*Diwana Şewre b gli-gotone Lenin peşda dəs.*



## **Nezikbuna zvystane.**

Havin dərbaz bu cu,  
Gyndi əkne xwə cyp, kyta, bərəv kyr;  
Çəh u gənyme xwə ani təzi mal kyr.  
Paizə, bajə sar te,  
Dəşt zər bunə,  
Şinaji teda nə majə.  
Şarə: şvan u bərxvan sərma dkyn, dəəmədən,  
Evara bərx u pəze xwə tiynə mal.  
Gyndi təvdarəke zvystane dbinən.  
Əwana zu-zu sərgine xwə bərəv dkyn.  
Çəh u gənyme xwə l aşda dherən, tiyn.  
Zar z həniuskan zéf l paize şa dven.  
— Məktəbe wan vəbunə,

Өв sbe zu radbyn, dcsyn məktəba,  
 Dxunyn dəélətyn,  
 Ro b ro peşda dcsyn.



### Zare beşike.

Өme cəwa zare bçuk  
 xwəji kyn?

Өm zanyn, zare mə  
 nıkarın məra xəbər dyl,  
 dərde xwə məra bezyn.  
 Lazımə əm hərgav bona  
 zare beuk dyşyrmış byn.

Өm zanyn, həstyje çane zara xavyn, he  
 məhkəm nəbunə, əwana gərəke aza məzyn  
 byn, wəki həstyje wan hedi-hedi məhkəm byn.

### Səba we jəke:

1. Gərəke əm zara fəsal z ci haldyn u dajnyn.
2. Wəxte razane gərəke zar nava pecəkeda nəşədinyn.
3. Zəf təştə naweznə sər zjara, — lhefa wan gərəke  
 svbək bə.
4. Hər-ro pe ava gərm çane wan bəşon.

5. Kынҹе wan hәr-ro gәrek be şuş’ıne u gyňastıne.
6. De wәxteda gәrәkә bъstәn bъd’е zara xwә, nәhelә bъgrin,
7. Zara danejpъn sәr әrde, nav xwәlije, l érdeda gәmar u qrez hәjә,
8. Mәhelıñ zar xolije bъxyn.
9. Mәhelıñ kәsék zarә wә hәmez kә, packә: z ramusana zar we nәxwәş bъkөvyn.

## Zar z mә cь dxoazъn.

Өvdi u Uzo bәr di-  
ware mәktәbe runış-  
tъbun, xwә dabun bәr  
tévә mzuli dkыgъn.



Qiza Tәrlane 2 sali, eeve we wәrъmibу,  
desja, Tәrlan bъrgъbu çәm liәkim, zvüri hat gynd.  
Өw bәr Өvdi u Usova dәrbaz bu.

Uso got:—Tә eeve qizke cәwa kы?

— Өze cәwa kым, Tәrlane got, liәkim dәr-  
man l çәva xъst, got: hune zara xwә pak xoji  
kын, kынҹе tәmъz le kын, sәr eeve wan hәr-ro  
bъson. Kынҹе wan tъme bъgyhezъn, nәhelъn  
çane wan qrez bъgrә, spi le pәjda bә.

Tәrlan cu.

Өvdi Usora got:—Bavo, өw hәkimia zi bәla  
sәre mәnә; ла әмі dkarыn zare xwә b gotъna

wan xwəjī kып? Загып, быра xwə xwa məzъn bъn! ty gyne mə te həjə, wəki eeve wan deşə?

— Na, əvdi ty janlışı: əm wəxteda zare xwə pak xwəjīnakъn, rut u təzi, be kыnç nav toz u gəmareda dhelъn, paše əwana nəxwəşfje dıgrъn, dkəvъn nav nvina. Paše əm pəre xwə dədъnə həkima, dərman dkъn. Gərəke bəreda əm pəre xwə l zara xwə xərc kып, təmъz kыnç kып, nəhielъn əwana nəxwəş bəkəvъn. Dəty cədbezi, rastə jan na? Əm xwə əmre zare xwə puc dkъn.

— Səre tə, gotъna tə rastə, səbəbe zare mə əm bəxwənə.

1. Nəxwəşiz cə dəqəwəmtə?
2. Zar cıma zu-zu nəxwəş dkəvъn?
3. Gynde wəda həkim həjə?
4. Hyne zare xwə cəwa xwəjī kып, wəki əw nəxwəş nəkəvъn?

Nave mərja b ħərfe məzъn ten nvisandъne.

Bъnvişen nave həvale xwə, nave səjdaje xwə, nave de u bave xwə.

*Nave bave Əkro Əvdalə.*

*Əkro kүre Əvdale Əmojə.*

*Tərlan qızı Zəlxəjə.*

*Nave dja Tərlane Zəlxəjə.*

## Gynd mə.

Gynde məda cənd xani hılsja bun; gyn-dija dxoastın avaje xwə b plana təzə sekyn.



Sədre diwane əlam kыr, got:—Hərke zvyr weda jəki gyndi avaje xwə təzə cekə, gərəke b plana diwane cekə. Diware xanija gərəke rast u blynd bÿn, pənçəra ode zəf u məzyn bÿn. Xənzwi təwla u gom gərəke duri xanije—məle bÿn, həwše məzyn bÿn. Kyce gynd fırə bÿn, wəki ərəbə, maşina cənine, traktor, avtomobila gyn-dada hesa dərbaz bÿn.

Ke xanije, avaje təzə cedəkə ḥykmət kəməke dədə, dar u təxta, tışte dyne b qimətə ərzan u dəjn dədə.

Gyndi zəf şa bun. Həmija dxwəstyn avaje xoji kəvn bÿhebyn, avaje təzə sekyn.

Çvate qrar da gyndi həmii z xanije kəvn dəren, xwəra xanije təzə sekyn.

Se məha şunda, gynde təzə eəve xwə vəkъrъbu sər gynde kəvn dkənja,..

1. Съ қара мə həjə z gynde təzə?
2. Xanije pak kara cb mə ze həjə?
3. Gynde təzə sər gynde kəvn съма dkənija?

## Қуса гынде мә.

Maled гынде мә pak, rъnd b çergə сенекърнө. Kyce гынд zéf təngъn; zvъstane, wəxte bərf te, mərъv nъkarə dərbaz bə. Hərke қucedə dy ərəbə rasti həvdy ben, hərdy zi kip dsəkъпn, nъkarъn rja xwəda hərъn.

Nha əm duşrımış dbъn гынде xwə təzə секън, wəki қuce гынд fırə bъn; xen zwi xanije mə zi nəräkъn; diware wan rast ninъn, odada ronaji tynnə, be pənçərənə, kyllək ronaje nadъn mə. Çije pez u dəwer zi zéf təngə, arike gome nъmzə. We roze mə çvat kъr, qrar da, əm гынде xwə hylşinъn, гынде təzə секън.

Çvate hər keməsja гынде мә, avaja mə, hale mə nvisi şand qəze.

Əm hivijenə, ръrsa мә ú gli—gotъne mə qəzeda qəbul bə, əm zwi hali dəren.

1. Съта əm dxoazъn қuce qynd frə kъn?
2. Съта əm dxoazъn wəki гынд ava bə, təzə be секъпn?

## Slaməti çansaçı z hər təştii cətvrə

### I.

Mərъve çansaçı xəbata xwə wəxteda dkə, rъnd u təmъz dkə. Mərъve nəxwəş nъkarə bъxəbъtə, sxyle xwə kytta bъkə. Mərъve nəxwəş z çane xwə bezarə. Əw dxwəzə z xəbata xwə xylas bə, nəxəbъtə. Əw gynəhkər ninə: nəxwəşə, nъkarə bъxəbъtə.

Çaçə əm dxəbъtъn, dwəstъn, qəwata mə kem dbə, əw qəwat dəs sər xəbate, b we qəwate sxyl peşda dəs.

Gava əm dxəbъtъn, qəwata mə, cəwa əm dben energija mə sər xəbate xərc dbə; əm gərəke xwagъna xwə zedə kъn, xwagъna rъnd byxyn, wəki əm energija təzə z xwəra bərəv kъn, qəwata mə ci bъminə, wəki əm bъkarbyn nola bəre bъxəbъtъn. Wəki mərъv usə nəkə, əm-re wi we pue bə, we z qəwat bъkəvə.

Qəwat z çane mə dər te, qəwat-əw xwidan u xunə, jek əm drezъn z çane xwə.

### II.

Rastə, xəbat cətъnə, həma kara we məra zəfə: əw çane mə saqləm dkə, tamare mə məhkəm dkə. Wəki mərъv bъkarə hər-ro bъxəbъtə,

əw gərək hər-ro pak bəxwə, həwa xwəşda bəğərə, bina oda wi xwəş bə, çije wi təməz bə. Təv həkimiəki be qimətə, əw dərinan u həq zimə na-xwəzə. Xanije mə gərək ysa bə, k tirenza-təve ʐ pənçəra bavezə hyndyr; təv bina ode-təməz dkə, kara mə ʐ tirença təve zəfə.

### III.

Saqləmi təməzije həz dkə. Mərъve qrez nə pakə, əw zu-zu nəxwəş dkəvə, qrez həvale nəxwəşije jə. Mərъve gəmar կыңчे wi qrez u təzi spi u keeyn, gərr dkəvə çane wi, əw nəkarə bəxəbətə. Səba-we jəke mərъv gərək xwə pak xwəji kə, oda xwə, çane xwə, կыңчे xwə, nvine xwə təməz xwəji kə. Cıqa ty xwə təməz xoji ki, tyje əwqaz saqləmi bi, əmre tə we zedə bə.

1. Сы kara mə həjə ʐ tirenza təve?
2. Hune we cəwa məqati təməzija u çansaqija xwə bın?
3. В съ qrare əme xwə xwəji kən, wəki nəxwəş nəkəvən?



## Bər téve.

Əvdije pala cənd sala Baťymeda həmal bu. Wedəre əwi ditťbu havine mərťv ten keletal bəhre, xwə ddənə bər téve, b səhəta sər qume vədyləzən. Əvdi pırs kırbu nəjnəsja we gotybunedə: saqləmija mərija z tévejə, tév tirenza wi zəf kare ddənə mərja.

Xwə zi məriki nəxwəndi bu, dha pırs nəkъrъbu cəwa, cъma?

Pəre qiməte çotək ga dəst xystəbu, hatťbu gynd, rencbərija xwə dkъr.

Əvdi zare xwə hin krъbu, havine əwana dcun təzi dbun, xwə dъdən bər téve.

Gyndi glije Əvdi bawar nədkъrgy.

Roke z səjdaje məktəbe pırsiu.

Səjda got—tirenza téve dcə nav çane mə, nəxwəsi z çane mə dərdkəvə. Səba we jəke zi mərťv xwə dъdə bər téve. Tév həkiməki qəwə-

тә. Wəxte hun xanije xwə təzə sekyn, ysa bıkkyn, wəki pənçəre wan bər téve bə, wəki tév tekəvə nava ode.

1. Be tév şinajı dbə?
2. Kara téve z məra cijə?
3. Gli kyn, tév cъ қare we bıdə mə, hərke tekəvə hyndyre xani?



### T r a k t o r.

„Rabyň, rabýu, wərbyn, wərbyn—təmaşa traktore bıkkyn. Traktor aninə gyud“, zara gazi dkyr, dcun alije diwana gynd.

Gyndi çarəke hylşjan dərkətənə dərva.

Traktor səkypbu bər dkanə kooperatiye; komssomole gynd hər car alije traktore gыrtıbun, təmaşə dkyryń, şa dbun. Zar kom kom dhatıbın dnerin, qız u buk, zyn səkypibun sər xanija, təmaşa traktore dkyryń.

Əmo, dəwlətije gynd, hatə nezik nheri, səre xwə həzand, got:— „Bavo, wəllə zwi aqle mÿn tıştəki nabyrə, əm b we „traktore“ pıkkaryn ərde xwə rakyn.

Əloje pala çaba wi da, got:— „Də ty bışəkynə, əze tə du ve maşine bıgərinəm, tyje bəeve xwə ńıbbini, əw cəwa pak, zu-zu kur radkə“.

Əlo hedi-hedi traktor zvırand, bırg ləwşa məktəbe.

Əlo cərxa traktore zvırand, əwi səre xwə lərde xıst, gisnə we kətə ərde, rakyr. Ərd ysa dəqəlaşt, xwəli davitə aliki pəj xwə çəwəkə kur vədkyr, qəj tə dgot xwə xwa har bujə, ərde dyxwə.

Gyndi dkənjan, həv dəv ddan, qarəqara wanbu, dənge strana wan bər gəlijə u zanga dkət.

— Kyro,ça ylvania-ysa radkə, dəə, qəj tyje bezi bər we ərd nınə, avə, qəty xəma nakşinə, gırə-gyra çarxe we zi cə xwəşə!

— Əw rakyrın nınə, əw təstəki əçebə, ty nabini dəve xwə z səd cija wəkərijə ərde dxwə, xwəlijə dxwə u qət ter nabə, got gyndik.

Usoje Həmo, gaje wi tynnəbun, xwə zi kəsib bu; Uso got:— Əz qyrbana wi məri ńıym, kiżani əv maşinə cekyrijə, şandijə. Kane əw mərtyv kiżanə, kedəre jə? Əze hərəym énija wi packym, dle mən rhət bə. Gəli gyndija, z uyr şunda əw maşinə mraze məjə, bırc u bədəna əmrə məjə!

Өре, өре апеuso, gotъна төjө, ле dbini өw  
hyçet xəbatɑ brange tənə, xəbatɑ pālanə, xəbata  
həvala tənə—koinsomoləki gazi kыr.

Gyndda өw ro çevronkajikə nəbhisti, nəditi  
bu. Səv-ro glije traktore dkыrъn.

1. Traktor сь kare dьdə gyndija?

2. Kę traktora cedkə?

3. Wə traktor ditijə?



### Şykjaťe zəvija.

Caxe paiz te, məri həma  
zu-zu ten dkəvъnə nav mə,  
mə rut dkъn, қotan z həzar  
çija çane mə չəqiz dkə;  
traktor zi alikida. I çane mə brine kur vədъ-  
kə, nahelə əm çije xwəda rəhət bъn. Paše  
zu dkъn dləzinъn cənd həb gənъme zrav u be-  
dən, b xwəlije u gəinərə daveznə nav mə, drə-  
vъn dсын, dkəvъnə mala xwə. Paše zi ten ke-  
ləka mə dsəkinъn, styxar dbъn, dben:—Zəvije  
mə nə rъndъn, isal zi mə tъstək ze hyl  
nədajə, əm cəwa kylfətə xwə, zare xwə xwəji  
kъn?

Bavo, əm cəwa bъkъn, əm dəstə wan mərъva  
cəwa xwə xlaz kъn. Əwana qə tъstəki fón na-  
kъn, həma ddъnə zora xwə.

## Zəvi cə dbezən:

Wəxteda mə ranakъn, wəki bər təve çane  
mə gərm bə, rhət bə; əm z strija, copa  
xlaž bъn, hylm-gylm bъkşə, z mə dərkəvə, əm hъ-  
nəki gərm u nərm bъn. Mə be av, dhələn əm bər  
təve z tibuna dşəwutъn, çane mə deşə, əm pъka-  
rъn xəbatə xwə bъkъn; gəpъm zi xwə xwa īşk  
dbə, zile wi zər dbə, sere xwə xari ərde dkə,  
b īale xwə dъgri.

Əv sefil, əv bələngazi l mə bəs nınə, qət  
hale mə na rırsъn. Wəxteda axpe, pejin nadnə  
mə, qə nabəzъn, əw xəbətijə, wəstija jə, bъrci  
bujə, qəwata xwə gъşk dajə mə, xwə beqəwat  
majə.

Əw dərde mə bəsi mə nınə, xwəje mə ten,  
sere xwə dkъmə bər xwə, sefil dъbъn dşəkъnъn,  
qəj tyje bezi əm dъzimъne wənъn. Hər sal ten  
dbezən:

— Ka? bъdə, bъdə!

— Bavo, əm z ky bъdъn? tə cə dajə mə,  
əm cə bъdъnə tə? Hərke ty jəke ddi mə, əm  
dəha dъdъnə tə? hərke ty tъstəki nadi mə, əme  
z ky bъdъn? Disa cъqa qəwaṭ məda həjə, əm əwi zi  
dъdъnə tə, əm nahelъn kylfətə tə zare tə bъrci  
bъmъnъn, təzi bъgərъn.

Hərə, hərə, aqle xwə hynəki bərəvi səre xwə kə, mə pak xwəji kə, əm ysa reze bədnə tə, wəki mala təda ci tynnəbə ty teki; tyje xwə şaski, nızzanbi cəwa gəpənə xwə, çəhe xwə, ci bəki.



### Xəbata gyndija.

Sbe zu gyndi rabu; ərəba xwə saz kyr, pəjin u axp tızi ərəbe kyr, azot bıro. zəvija xwə. Zəvi təmam pəjin u axp kyr, rəşand. Həftija dəne zəvija xwə rakyr. Dy-se roza zəvi bər téve ma. Paše zare xwə bərəv kyr. cu zəvija xwə. Ciye nımz u kur rast kyrn. Kotan bır cu çarkə dən zəvi rakyr. Rənge zəvije vəbu; əw xwə xwa kənija, şa bu:—Əv cə xwəşə, zəvije, got çane mə rəhət bu, ciye mə frə bu, əm kətənə azaije, gərm bun, tirenza téve kətə mə, nəxwəsi z çane mə dərkət. Əze nha gənəm nav dyle xwəda həmez kym, xwəra razem, həttə bhar be. Bhar be, əze şin bım, bajə l' myn xə, əze mylle xwə hıldən dənəki rınd bdəm

## R e z.


Wəxta drune bu; pala kətəbün nav zəviye dəsnin. Şıngəşınga keləndije wan dhat: gyndi cəni, nane xwə կytta, bedəra xwə kyr. Gənyme wi pak hatəbu, caqə dcu mal tə dgot mal dəst pe stəndijə dləjzə; zhər alija dənge strane—şa-bune dhat. Zjar u kəbani, zən u bra, kyr u qiz dyl əşq bun. Isal hale wan xoəş bu. Gyndi gənyme toxym hılda bır avitə maşine, təməz kyr, ani hatə mal. Gənyme xwəryne bır aş, hera, ani tere təzi danə sər həv. Gənyme xərc bar kyr ərəba xwə, bır l çi təslim kyr, zəvli hat mal.

Galəgala u gəməgəma bolləqije u həbune kətəbu mala wida. Gyndi heza қara zəviye xoə fəhm kyr.

Z nəqye şunda əm gərəke bħərfe məzün bənvisın.

Traktor zəf қare ddə gyndija, ərde kur radıkə, zu radıkə. Kotan nəkarə xəbata we bkə. Səba we jəke zi, hər jək b traktore radıkə. Wəki zəvi pak nə rakri bə, reza we we zəf kem bə.

1. Gli kyn hun zəwija xwə cəwa radkyn, cəwa dəsinən?
2. Əoxyme xwə hun təməz dkyn jan na?
3. Zəvija xwə wəxteda av dədən Jane na?
4. Hun cəwa dkagyn qəwata xwəlije zedə kyn?
5. Hune cəwa əkne xwe peşda bəbbən?



## **Maşina сынине,**

Kollektiva гынде мә машина сынине анијө. Мә өв машине he qə nəditib, мә пъзанбу өв машине сəwa deinə. Wəxte сынине bu. Өм сүнө тəмашə бъкын.

— Өw съ əcebə, got Өmər, hъm deinə, hъm bərəv dkə, hъm zi dkə gyrz. Өşqa, мә уса pera dhat мә nədxoəst bъzvъrijana bhatana mal.

Hətta evare өм səkъnin, мә təmaşə dkъr. Maşinə car-penç shəta zəvija kollektive gъşк съni хълас кър.

— Bavo, Өmər got, съма өм zəhmət dъksi-пън, өм hərкъn xwə bъnъvisын kollektive.

Cənd dəqə şunda bъrək gyndi z diwana kollektive dhatын; dəste hər jəkida dəftəre paicije koolektive həbu.

1. **Gynde wəda kolektiv həjə?**
2. **kollektiva gynde wə kənge cebujə?**
3. **Съ xəbate dkə kollektiv?**

## Gunde təzə.

L sər singe Ələgəze,  
Nava dəşte ve Rəwane  
Dəst həv gərti bəla bunə  
Gynde təzə kolekive!

U gynde kəvn b émre kəvn  
Mina xəwnək fri u cu;  
Kəs nəzanə əw émre kəvn  
Gynde təri majə lky?

Gynde təzə mina cıra  
Bəla bunə dor alje mə,  
Məktəb kteb ylm u zanbun  
Səwqə danə car alje mə!

Gynde kəvn zi, be av, be nan  
B rja xwə cu, ynda bu!  
Kəs nəzanə kyjə, ky?  
Əw cəwa bu? əw cəwa cu?  
Gynde təzə səri həlani  
Z nav dəşte kərə gazi:  
„Əmre təzə, rja təzə  
Məra xəbaf u nan ani!“

Rja dur mə nezik kərvjə  
Xəbata cətən hesa kərvjə  
Əm naznakən nə dərd, nə kyl,  
Sosjalizmə va bər məjə!

Kooperativ, maşin, traktor  
Kolxoz, məktəb u likkajan  
Rodjoje sor, prozektor  
Vəkərənə məjdənək sor,  
Salək dydy we ben hərən  
B əşq şabun we dərbaz əyn  
Hun wi caxi we əbbinən  
Əmre təzə, hinbun, zanbun!

Jaşa, jaşa émre təzə,  
Bəjraqa sor, gynde təzə;  
Sala we ben u dərbaz bən  
L tə a şbən, bər tə xwar bən!


### **Maşina gihadrunə.**

Əmər dətrsja xwə bñvisja koolektiva gynde mə. Havin bu. Merga wi zər bubu; giha dghışt. Əmər qə nızanbu we cəwa ylvania. Kələndija xwə hılda, cu merga xwə bədru. Çinare wi Ozmandit, goteda:—Əmər bkeləndije tyje zəf çəfe ylvania; gihe tə we nivi xrab bə. Xen zwi tyje sər merga xwə penç-səş roza ylvania. Wərə xwə ylvania koolektiva mə. Maşina mə gihadrunə həjə, bwe əm rozəkeda penç hektar cajır ddrun. Gydarja tən ylvania, ty həjfi.

Əmər hənəki duşyrmış bu, got:— „Bəxte tənda bə, ty rast dbezi, b masine mərəv həm şxyle xwə zu kytə dkə, həm zi xwə rhət dminə.

### **Kollektiv koməke dədnə həv**

**Gyndi gəşk xwə dnvisən nav koolektive.**



## Ç v a t.

Мәкѣба мѣда зъна چвата xw  dkыгън.

— Өv съ з ман , зън zi h r  b хип , չъvat k , t v șxyle gyndja b :—dgot ape Өмо.

— „APE Өм р, д нja h min  w d nja j , h ma nha ronaji k tij  nav т л ta, e ve h muja zi v buj , nola b re kor n пън.

H r k s dxwaz  қara xw  zve d nja je bibin , pak d rbaz k . Db  zъna t  zi nava چvate-da b ,“ gyndiki goteda.


— Haj lo...!, q  ty چara! съма  z т л m ?

Zъna т л z х b ra т л d r naje?  w t v șxyle wan nab .

Ape Өм r cu mal. Zъna wi mal ninbu. Н n k ma, zъna wi zv ri hat mal.

— Mero, ty zani iro съ bu,  z cubum چvata zъna.  z z f t st hin bum. Mer u zъn  xtjarja wan w k  h v .  ze h r m b хип .

C nd roz շunda zъna ape Өм r dcu m k be, dxw nd.



## B o s t a n.

Bostanada əm pynçare davezyn. Kara pynçare məra zéfə. Bostanada əm kələm, tıvr, pivaz, sylq, şelxma u pynçared dýne dcinyn.

Kara hər pynçara, mərkvara həjə. Nava kələmada kyrkuť həjə, əw zéf lazymə çane məra. Nava sylqada şekyr həjə. Nola wan pynçara, hər pynçarək karəke dədə mə. Səba we jəke hər gindik gərək çıkida z xwəra bostan dajnə, teda pynçare bəcīnə.

**Çije bostanə xwə pak rakə, axr u pəjin kə, paše  
pynçare bəcīnə.**

**Bir nəkən, kara pynçara zməra zéfə.**

## Әкъне kolektive.

Bhar bu. Wəxte can-dyne bu; gyndija we çəh u gənyme xwə brəşanda.

Gyndijed kəsib əvat kыгын,-съка сəwa ьыкын dərəqa candyna bhare. Mъsto got:—„Bavo, hale mə nəty haləkə, kotana mə tynnə, gaje mə tynnə, əme bəs rakыn, cəwa ьысінъи?

— „Lazymə əm hərgyn təv kolektiva gynde mə ьын. Kotane kolektive hənə, ga zi hənə, traktora wan zi hənə.



həvra dəste xwə hыldan.

Çvaṭa kəsiba qrar danin hərnə təv kolektive ьын. Usa zi kыгын.

Nha əwan b traktore radъкын, b maşine dci; нын. Hale wan xwəşə.

**Gynde məda kolektiv ყак дхəбътьи.**

**Be xəbat kəsək пъкарə idarə ьыкə.**

**Дънжада тъштəki xwəş həjə; ew тъш zi xəbatə.**

Өм zve təngaje dərkəvyn; gyndik got.

— Усанə, xəbəre Hamejə;—gyndja got, əm zi hərgyn təv kolektive ьын и гъшка

## Gynde məda.

Məha nisane bu; gyndi məzyn u beuk dərkətəbun dərva. Hər kəsi xwə dəda bər təvə. Həwşa məktəbeda məri nola mirja dcun, dhatyn, Dərsxaneda zara dxwəndyn, dñvisin, dəstran.

Xort dhatyn qələm u dəftər dəstəndən səba xwəndən—nvisara xwə.

Həsoje komsomol kətəbu nava mala zyn u qiz top dkyryn, dçvandyn, danin ser xwəndyne,

Məktəbeda qyləe Lenin həbu.

Həso kazet gərtəbu dəste xwə, dxwənd, gindjara şyro dkyr.

Gyndija gyh dədanə xwəndəna Həso.

Əmər əskəre sor bu, izn standəbu hatəbu gynd. Əwi bxwəra kazeta „Əskərə sor“ anibu. Əmər əm hin kyrən, əm cəwa radioje u prozektore binən gynde xwə. Əmər xwə komsomol bu. Komsomole gynde mə şəv roz dxəbətin səba peşdabrına gyndja.


1. Gli kyn, hun gyndə xwəda cəwa dərbaz dkyr?


2. Dora gyndə wə cə gynd hənə, əwana cəwa dərbaz dkyr?



## K o p e r a t i v.

Əlo u Əsəd pənere xwə brýnpə carsyje býfroşyn. Əwana hew zan'bun dykancı ve pəner qimətəki pak býkýtgyn. Dykancı kilo pəner 80 kapek qimət kyrın. Əlo u Əsəd cunə kopreative. Koperativelyda pənere wan կyrin kiloje wi 90 kapek. Əwan pənere xwə frotyn. Z xwəra arzan z koperative şekyr, nyft, sabun, cənd həb şuzyn, ker u keləndi կyrin, zvyrin hatyn gynd.





## Mala xwəndъne.

Mala xwəndъna gynde mə sbe shəta 9 hətta shəta 2 nıvro vəkərijə, evare zi z shəta 5 həta 9. Gyndi hər ro bərəv dbyń, wedəre, dxupъn, glija-dkъn.

Mala xwəndъneda kṭeb, kazet hənə. Əm dxupъn, dzanъn dənja jeda cъ dəqəwъmə. Gələ çara əm çvated xwə 1 mala xwəndъneda dkъn. Dyh mə komite kəffş kъr, wəki əw gynde məda radioje u prazektore binə. Kolektiv u kooperativa gynde mə soz dan əməke bədъn, wəki əwi şxyli binъn seri.

Iro mə қaqəz nvisi şand nəhje. Təmoje kom-somol қaqəz həlda su.



## Çəm dənci

Mərəvək parcək ani da dəncira, got:—Hosta,  
əwi parcəji mýra rəng kə.

— Cırəngi həz dki? dənci pırs kъr.

— Tyje ysa rəng ki wəki nə sor, nə gəwr  
bə. nə qieyk bə, nə şin bə, nə rəş bə, nə zər-  
dabərk bə, nə zi zər bə.

Dənci duşyrmış bu, da aqle xwə, got:—pak.

— Xwəjje parcə pırs kъr:—kənge wə hazyr  
bə, əz bem bъbъm.

— Tyje gərək rokə ysa beji, çab da bojaql-  
ci, nə dyşəm bə, nə seşəm bə, nə carşəm bə,  
nə peşəm bə, nə inibə, nə şəmi, nə zi ləd bə.  
Xen z wan roza kənge dxwəzi, wərə pərce xwə-  
hıldə, hərə.

Xwəjje parcə kər bu, parçee xwə hılda, nı-  
zanbu cəwa hərə, wəki kəs nızanbə cə səre wi  
qəwəmijə.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



## B h a r.

Hatija bhar, bhara gylə,  
Sere cimana dəwətək nurə?  
Dəşt eija təv-həv govənd gərtənə,  
Zava, buk, dəwat bxwə bharə!


Sər Ələgəze I həzar çja  
Sere cimana merga u ejə  
Kona vədanə, émrəki xwəşə,  
Émr u xəbat təv-həv şirənə!

Dənja şa dbə wi émre təzə,  
Bər konı u cadra kṭeba hənə;  
Şvan wajə pezı dcerinə,  
Bən myle wida kazetək həjə!

Bər şkəvtəke pəz danə məqəl  
Şvan bərəv bun, runıştən təv-həv,  
Kylava danin, gylja dkyn  
— Də, ka, bəxunə, émo, əw ejə?

Émo hedikva z bən myle xwə  
Kazete hılda, vəkər dxunə,  
Şvana həmu kər bunə dəbhen  
Kaı kazetedəcə nvisinə?





## Zavoda pəmbu.


Almast fabrika tekstileda dxəbəti, əwe cənd roza izъna xwə stənd, batə gynd. Gyndi bərəv bun dora we, ze pırsin: idara şər cəwanə? Almaste z əmre şər z wanra gli dkыr.

Pirəke ze pırsi: — „Tə zavoda pəmbu ditijə? Pəmbu cəwa təməz dkyn?“

Almaste got: — „Maşinə həjə, pəmbu tıñın dkynə we maşine; əw maşinə cərxə we dəzvüryň, pəmbu xwə le dpyeckinə, paše bərəv dkyn, dədən aliki; cıgite pəmbu zi maşinə dvyzerə davezə ərde. Paše palə pəmbu hıldıň dkynə bın prese. Əw maşinəkə cargoşə jə, nola qytikə, pəmbu nav we qytje rınd ddəwəsiniň, z zorda cərxəkə dıne te dkəvə sər wi pəmbuje, əw cərx, qəwata wə zəfə, xwə zi granə; bın we cərxə pəmbu nıñz dbə, xwə dçəvinə sər həv, tajə pəmbu həzər, gredaji z bın cərxə dər te. Palə çəm maşine səkənninə, taj hıldıň davezən aliki, paše dkyn vagona, dəşinən şhəra.“

Съгите wi zi dśinъn zavoda bъzъr, ja sabune. Z wi съгити bъzъr dәrdыхын, чүрәki bъzъre тәмъз sәba xwәgъne, чүрәki dыn zi bъzъre alcax, sabune ze cedkyn.

1. Wәlate mәda pәmbu kәdәre dcinъn?
2. Қara mә z pәmbu ciјe?
3. Pәmbu kәnge dcinъn, kәnge bәrәv dkyn?
4. Қыңчә mә z сь cedkyn?
5. Z hri сь cedkyn? Қedәre, kl cedkә?
6. Hun malda z pәmbu u hrije сь cedkyn?
7. Gli kыn cәnd чүrә hъri hәjә?



### Fabrika tekstile.

Fabrika tekstile l Lәninakaneda jә, maşine we zéf hәnә. Fabrikeda zéf hosta u pala dxәbъtъn.

Palә z pәmbu çaw, gorә u tъste dыne cedkyn. Fabrika hәr сь male cedkә, bәla dkә kooperativa. Kooperativ әwi mali dьfroşыn pajcije xwәra.

Zavodeda məktəb həjə; pala dəsn məktəbe  
dxınpın, hər təştı hin dbyı, paşə dbyı һosta.

Palə hər ro çvata dkyn; çvata wan bona pəş-  
dabırına xəbata wanə.

Əwana gli — gotıne xwə məlumatı gışka  
dkyn. Pırs u xəbəte xwə dnıvisıñ nav kazeta  
diwer.

1. Alije wə zavoda hənə?
2. Cə կara mə z zavoda həjə?
3. Gli kın z əmrə zavoda, wə cə dijə?

### Bori.

Wəxte borja dborə, z car nıkali өjed xəbat-  
kara. — əwa borja qə nə ja gazje zylmejə. Əwa  
klama təzəjə, ja azabunejə.


Bəre əm dxəbıtin nav dkana, jek kəsib u  
fəqir bun; mə dəst b xəbate dkır sbe be sər-  
werti: wəxte xəbata mə qə kəfş ninbu.

Le nha, sbe səhəta həsta bori dborə səba  
miljon mərja. Nha əm dəqiqə — b dəqiqə dəst pe  
dkyn bçarəke təvai.

Miljon mərv bçaraki hıldıdın cəkuce xwə  
həvra. Əm həvra çarəke cakuce xwə ledxın  
təvajı.

Hun qə dzanın bona cə dəstre, dəqirinə bo-  
rja sbe?

— Əw klama sbejə, klama tvaqa həmii xə-  
batcja jə.



## R a d o.

Radijo anibun Heçixə ile. Shət donzdə bu; paşı dərsa əm cun gyh bədən radjoje.


— Bavo, ke bhistəbu be təl, telegraf maşinə xəbər də; kyro, əw cə əcebə, wə, qə təstəki ha-əmre xwəda ditəbu?; Ozman got. Wəxte, k radioje xəbər dda, gəşk şə dbun. Z bazare Rəwa-ne həkiməki xəbər dəda, dgət:

— Nav dəwerda nəxwəsi həjə, əw nəxwəsi cumə jə, gərəke əm male xwə xwəji kən we nəxwəsiye. Pirъka gynd, Əjse səre xwə nəzike aparate krъbu, tyje bezi əwe dxwast bənerə, bəbinə, əw kijə ysa xwəş, ysa şirin xəbər ddə.

Radio se shəta təmam xəbər da. Pəj we xəbərdane, radijojeda dəstran:—Əw diwana şevrə jə, ha, gəli gyndja pak gyh bədne, diwan dxəbətə, wəki gyndija u pala peşda bəbə, gyndija u pala binə sər rekə pak; wə gyh daje, wə bhist?

Ruspije gynd zi həmu hatъbun, əwana səre xwə dhəzandən, dgətən:—Le, diwan wa dəbə ha, le bənerən, əw diwan, diwana şevrəjə, əw diwan laqъrdja hənəka həz nakə, əw xəbət dxazə, xəbat, wə fəhm kyr? Wə bhist?





## P o š t e.

Bre Өmo təzə haťbu nav orduja sor. Өwi dxwəst məktubəke bənivisə bre xwəra, həma xwəji nəxwədi bu u nvisar nəzanbu.

Həftək dərbaz bu. Şagyrdəki məktub wira nvisi. Өwi hılda məktuba xwə dani nav pakete, sər pakete nvisi: — Nəhja Leninakane, gynde Pampe bre mışra. Markə kəri, sər pakete xyst, da z xəzmətkare poşte, wəki əw məktuba wi hıldə, bəşinə ci.

Xəzmətkare poşte dif kъ, əw əskəre məji sor, he xamə, he nəzanə adresa məktube cəwa bənivisə, goteda:

— Wa ninə, wa məktub nacə ci u nagizə mərije tə, təməz rast hər təştı bənvisiə, wəki əm məktuba tə qəbul kən, hıldən. Adresa wi rast ninə. Өwi got:—Də əz cəwa kəm, əz nvisare nəzanym!

— Də wəki ysanə, mışra bezə, əže təra bənvisym, got xzmətkare poşte.

Nave bre mışn Өmo jə, gynde Pampe dminə, l nəhja Leninakane.

— Kyre kejə, xəzmətkar ze pırs kъr

— Kyre Өwdal, cab da bre wi. Xəzmətkare

poštē adresa wi nvisi, təmam kъr, got:—Həvalo, hərə xwəndъne nъvisare xwəra hinbə. Zwe jəkə kara tə zéfə!

— Nə əz təzə haťymə, myn dəst pe krijə, dxunym.

Хəndən xwəzə, həma nvisar z xoəndъne zi xwəştva. Mənyre nəxəndi nıkagə pesda hərə. Хəndən mərifətəkə zəf rəkə.

### Bəre u nyha.

Zvystan bu; bərfe səre eija u banija gыrtıbu; gyndi əvare bərəv dbun odada xwəra gli dkъrъn.

— Həvalno, Cəto got:—əz nıkagət nave təzə hin bım: bezəm şewra gwınd, komite, komsomol.

— Əv cə navnə rəkən- təzə sekırgınə, Əloje şvan got, wan nava əm xəlas kıgın z pristava u glavija. Əm şəv-ro dxəbətim bətal nədsəkənninle hər ro ti u bırcı dəst wala dıhatınə mal.

— Le cəwa, bəre əm dəwsa mərija həşab nə dkъrъn, ruməta mə qə tynəbu.

Kyre Şəmoje əvdi komsomol bu, əw hatə həndyr, got:

— Həvalno, bəs ninə, tərka wan glja bədən, bəsə, wərən bəxipən, hin bən. Xwəndən, hin bun u nvisar dənjeda z həmu təştı cətərə.

— Rastə: ty pak dbezi, ty qəncja mə dxwəzi, Şəmo got.

Z we weda gyndi bərəv dbun, u dcun mala xwəndəne wəki hini xwəndən u nvisare bəbən.

### Əskəre sor qərəwule wəlaṭe məjə.



— Wəlaṭə mə ki xwəji dkə?

— Əskəre sor

Əskəre sor ke xoji dkə?

— Xəbatcija u gyndija.

— KİNƏ əskəre sor?

Əskəre sor əwləde xəbatcija, gyndija u palanə. Əskəre sor məqati xəbata pala u gyndjanə. Wəxte padşə əskər mina hesirabu, əxtijarja wana tynnəbu. Le həma nyha əskəre sor azajə, əxtijarja wi zəfə.

Əskəre sor zjare xəbatcija, gyndija u palanə. Əskəre sor mə xwəji dkə, na-hələ dəzəmən bənə sor mə. Əskəre sor qərəwule hərijətəjə. Əskəre sor dəxuna, dəvrisə u hin dəbə. Ən zanə dəzəməni mə kina.

## Əskəre sor.

Bəzən zravo éni b mor,  
Əw tyji əskəre sor,  
Əm kyre xwə əskər dəbən,  
Qələm dəvətər təv dəbbəcən.  
Jək zi dəbu nav Əfəndi,  
Z əskərje hat təmam xwəndi.  
Əw dəxunən dəvisən həta „a,, je  
Bəlkı sinor xwəjkən z burzuazje.  
Əskəre mə kyre pala u gyndja,  
Teda həjə həmu myləta.  
Əskəre bərə qyləx dkər  
Bona aqə, şex u bəgai  
Nha qyləx dkən  
Bona pala u gyndja.  
Səjrana mə təşi rəstə,  
Mere we əskəre sor komunistə..  
Şvan dəstəre dəbbe dələl  
Əze bəbbəm əskəre sor  
Z kəsibara hələl hələl.  
Əskər we te syari b rəm  
Daje dəstur bəde əz zi hərəm..

## Əme dənja təzə z xwəra cekən.

съ gotijə həvale Lenin?

Gələk z mərije qırıntə dbezən:—Wəxte mədərbəz bujə, əm nıkarən bəxinpən, bıra çahılkərən xwəndəne—nvisare hin bən.

Əv fıkırlar janlışə.

Zar həmin dəxinpən u hin dəbən; Le je majin zi gərəke be xwəndən nəmənən.

Мәръве нәхвәndi шыкарә wəlat peşda bəbə,  
xəbata xwə bəkə. Əw шыкарә pak bəxəbətə,  
gynde xwə u şhəre xoə awa kə.

Мәръве нәхвәndi шыкарә traktore bəxəbətinə,  
şewra gyndda xəbate bəkə, məhkəmada қar u  
zýrare gyndija kəfş kə.

Falə u gyndi dkarən xəbatə xwə peşda bə-  
bən, hərke əwə xwəndinə.

Səba we jəke zi həvale mə Lenin gotijə:—  
— Съ lazъmi məjə?  
Hin bun, hin bun, hin bun!...

### Iro roza paşınə.

Həvalno, rosa paşında  
Əz wəra kef dəkəm,  
Le sbe mala xwəda  
Dyl xatrije bəbənm.

Hun mə grin xuşk u brano,  
Xəma nə kən de u bavno:  
Əze bəbəmə əskəre sor,  
Merxas, cələng u bzor.

Nə nha һykməta Şewrejə:  
Əskəre sor nha aza jə;  
Məzən u beuk b həvra bra jə:  
Aqa, bəg idı tynnə nə:  
Sərək b əskərva həvra şanə;  
Əwana həvra mina branə,  
Şəv, ro b həvra dələmən  
B əşq u həwas b həvra şa dənən,

Ordi məktəbə — əz we xlas bəkəm  
Bəga, aqa qə bəgəm nağəm,  
Ve rosa paşınə əz wəra dərbaz dəkəm  
B əşq u dyl əz wəra kiam dbezəm.

## Internatsional.

Rabyen, émre ke nyfrijə,  
Qule bırci həmu dənjae!  
Dkələ dyle məji ȳzı,  
Əm hazırın İşəra hətta mırne.

Dənje zor əme xrab kın  
Hətta rukne bınlı; paše  
Əme dənja xwə təzə sekyn,  
Ke nətəşfək bu əw bbe həmu.

Əw şere məji paşınə,  
Şere kytəbune jə;  
Internatsionale  
We dənjae xlaz bıkə (2 çara).

Kəsək nadə mə azabune;  
Nə padşa, nə pələwan;  
Əme aza bıbnı xwə b dəstə xwə,  
Wəki əm ve zylme wəlgərinən,  
Bdəstə qəwaṭı  
Əme bəstinən paşda male xwə;  
Lexən cəkuca hətta həsəni gərmə!

Əv şere məji paşınə,  
Şere kytəbune iə:  
Infernatsionale  
We dənjae xlaz bıkə.

Hər əmən xəbatcija dənjae,  
Əskəre zəxm çafajə  
Xwəlije zəft kın əxtijara məjə,  
Mittəxwəra qə ty çara!

Əw şere məji paşınə,  
Şere kytəbune jə,  
Internatsionale  
We dənjae xlaz bıkə;

Wəki bbe rıngın  
Səje tər qəsas hynda bıbnı.  
Disa érd – əzman je mənə  
We bminə zməra

Əw şere . . . !

## Əvdi u Pərişan.

Əvdi xwə kaləki 70 cali bu; nava gynnda hyrmətə wi zəf bu.

Zvystane kalək rundıňşt bər bəqira ode, qə uədcu dərva. Gyndi dhatın odeda rudnıştyń, gli-gotne xwə dgotyń, gyh ddane կane we Əvdije kal cə bezə, cə şirəta wana býkə.

Roke nəvija wi Pərişan z məktəbe hatə mal, cu çəm kalke xwə.

— Kaləko, ty zani gynnda məktəba təzə səba məzъna vəkъrъnə, wəki əw zi ben bъxınpъn. Gyndija gъška xwə nvisinə, tenə məktəbē dxınpъn. Ty zi wərə, bъxınpə, xwəndınp tъstəki pakə, ty zi wərə bъxınpə!

— Cəwa? Kalək pırs kъr u z cije xwə rabu.

— Tyje cə bъki?—Pərişane ze pırsi.

— Cəwa? cъka əz hərəm bъnerъm gyndi cəwa dxınpъn, cə dkъn?

Kalək cu. Caxe əwi dəre məktəbe vəkъr, gyndija gъška le nherin, şabun, kənjan. Kalək zi kənja, got: — „Həvalno bъxınpъn,, hin bъn, bwe xwəndıne hun dkarъn peşda hərъn!“

Kalək zviri hatə mal, nəvija xwə həməz kъr got:—„Lao, ida əz bъtъrъm zi ty xəma tъn ninə, diwane we wə bъdə xwəndıne, hune əmre xwə zəf pak dərbaz bъkъn.

## **Qanuna nvisandъne.**

Nave mərja, bazara, gynda, çəwa, eija, bəhra b һərfe məzъn dnvisъn. Soz məsələ:

Əmər, Əvdi, Rəwan, Təflis, Ələgəz.

Nav dəftəra xwəda nave kylfətə mala xwə bъnъvisə.

Bъnvisə nave həvala xwə.

### **A N K E T A.**

**Nav** . . . . .

**Nave bave** . . . . .

**Cənd salijə** . . . . .

**Kedəre dxəbətə** . . . . .

**Kedəre dxunə** . . . . .

**Adres.** . . . . .

**Sal** . . . . . **məh** **cəndə məhe**

. . . . .

**Qole xwə** . . . . .

**Bazar, jan gynd**

. . . . .

### **Əm cəwa rъnd bъnъvisъn?**

1. Hərke ty dxoazi rъnd bъnъvisi, gərəke bəre ty hin bi xwəndъna rast.

2. Tyje hedi-hedi dəste xwə hini qələmə ki.

3. Wəki ty bъkarbi be janlışı, rъnd bъxuni, gərəke ty pak bъneri wan xəbəra ko dxuni.

4. Caxe nvisare hune pak ьынегън сэр ктебе xwə, dena xwə bъdne kтebeda cёwa nvisinə, dy-se çara ьыхиън, paše ьынъvisъn.

5. Wёxte nъvisare mёrъv gёrёk qё lёz nёkёvё. Ki lёz kёvё, өw nъkarё rъnd ьынъvisё.

6. Съqas өm hedi-hedi ьыnvisъn, nvisara mёwё өwqas rъnd be.

7. Sёrwæxt bё, tyje hёr noxta l çije weda dajni. Xwёndъn rastё, hёrkё noxtё lь ci bё, nvisar rъndё. wёki noxtё l ci bё.

8. Wё nъvisi kyta kъr; içar өme ьынегън kъane nъvisara mё ja kтebе wёkё hёvъn jan' na?

9. Hёrke mё rast nё nvisijё, өme өwe rёsid kъn, çarkё dъn tёzё rast ьыnvisъn.

10. Hёrfa gёrёk bъnsisъn wёkё hёv u tёmъz.

11. Dёftёr u kтebе xwё pak xwёji kё, wёki qrez nёgrё, өw tёmъziјe zmё dxoazъn.

12. Wёxte tё nъvisi kyta kъr, hёrke nъvisara tё b dъle tё ninё, janlъsi teda zёfё, nъvisara xwё çarkё dъne ьыnъvisё.

Qanuna nъvisare bir maka

**Qanuna nъvisare, bёre bъdё bira xwё paše  
ьыnvisё!**



Dajkə pire, por spiјə,  
Bər təndure, gərm u xwəşə.  
Ktəb qələm dəst wedanə  
Həm dxunə, həm şə dbə!  
Xwəndən cə təştəki rəkə  
Le nəvisar?—cə éçəbə!  
Dajkə nha dyl u əşqə  
Kaołəz kteb b zmanə.  
Əw dxunə, əw dkənə,  
Nha dənja cəqas xwəşə'  
Nola təjra əw dfyrə....  
Xwəndən, xwendən cə şirinə!

Zən nha dxunən. Kəzək pıkara zoje  
brodə wan. Əxtijara wan wəkə ja me-  
rane, boranbori həvə. Zən b xwəndə-  
ne we pesda həvən.

Zəna əxtijarja u azaja xwə standən z inglaba  
oktijabre şunda əxtijarja wan nha wəkə ja meranə!

## R e w i.


Zv̄siane l Өləgəze zéf bərf  
dbarə dkə bagər. Wəxt həjə mə-  
rəv nəwerə təne re kəvə z təva  
dtırsə. Hırc ugır dər ten,  
xwəra dgərən, neeire dkyn. Çara  
zi ten dkəvənə nav gynda pez  
dbyn.

Wəxte gyndi dcsynə cja şxy-  
le xwə z tırsa təp dbyn u həv-  
ra dcsyn. Z sərma əwana carxə  
xwə giha dkynə bni, dy çot  
gorə pe dkyn, sər eeve xwə  
b dəzmala jan başlıqə məhkəm dpeeyn, dare xwə  
dəgərənə dəste xwə, dcsyn.


Caxe gyr dbinən mərija zéfən, z wan dtırsən,  
neziki wan nabyn. Wəki rewi təne bə, gyr dad-  
də rewi.

Gyr gələ çara dbynə pərani. We wəxte  
mərəv nıkkarə xwə z dəst wana xylas kə.



Hərke gynd nezik bə, zu tenə həvariye, gələ  
çara mərəv gyra saqəsaq dəgrən.



## Tarışe male.



Be tarışe male mərťv nı̄karə  
əbura xwə bı̄kə. Kara tarışa mərija  
ra zéfə: ga çot, kotane dkə, érde radkə. Ĉelək  
golška timə, şir ddə; pəz  
şir u bərxə ddə mə, z hrija  
wan əm xwəra kęnča, nı̄vina,  
kylava, çyla, xalica u wərťsa cedkyn



Kara həspa zi pı̄rə; mərťv l  
həspe sjar dbə rə dcə, pe nane  
xwə dkytə.

Mərťv gərəke tarışe male pak xwəji kə.  
ty tarışe xwə səqas pak xwəji ki, kara tə we  
əwqas zi zedə bə.


1. Сы қаре ddынə мə tarışe male?
2. Өмə cəwa tarışe male xwəji kын?
3. Өм cəwa zedəbuna mala xwə peşda bъбын?
4. Kara kızanı zməra zéfə?

## Pəze bżarə.

Өməre ĉəto bist mijə wi həbun; jək z jəki  
rъndtъr bun.

Həsoje çinare wi ze pı̄rsi:

— Өmər, сыма nav pəze təda qə pəze  
qolaji tunnənə; pəze tə gъşk bżarəjə, jək  
z jəki bżarətъrə



Өмәре Сәто қәнja, got:

— Ty çinare тъни, ty nabini өз сәwa dkым?  
— Сәwa?

Өз мije zar dбым dfroşым, шина we бәрxa dkыргым. Өз xwә dcымә bәr pәze xwә cije xwәsi giha deerinъм. Wәxteda dбыm sәr ave, xwәja wi qә kem nakъм. Bыske wan tәmъz dkым... Tәw... tәw... he қанә hun ben bъgiznә тън. Өмәr gotә çinare xwә.

Edi съ dki? çinare wi ze рұrs къr:

Өмәr got:—Tarъse male nola mәrija hәr tъst l cije xwәda u wәxte xoәda dxazә; gәrәk cije wi zha bә, dәbra wi bol bә, goma wi fyrә u ronkaji bә. Zъvъstane cije wi we gәrm bә, gәrәk тъqat bi, nәbә gәnә bъkәvnә pez; çinarno, hәrke hun zi, pәze xwә b gotъna тън xwәj kъn, we mala gъşkan zi nola je тън bza- rә bә.

Çinar got rastә u zwe weda bxwә zi mina.  
Өтmyr pәz xwәji krъn.

<b>əz dkym</b>		<b>əm dkyn</b>	
<b>ty</b>	.	.	?
<b>əw</b>	.	.	?
<b>əz dkənəm</b>		<b>əm dkənən</b>	
<b>ty</b>	.	.	?
<b>əw</b>	.	.	?
<b>əz dxınp</b>		<b>əm dxınp</b>	
<b>ty</b>	.	.	?
<b>əw</b>	.	.	?

### >Toxyme baş.

Uso bhistibu toxyme dkynə maşine təməz dkyln, le gynde wanda maşına təməz kygynne tynnəbu.

Zyvystan bu. Hərkəs kətibu mala xwə. Gyndi gışk bətal bun. Uso duşyrmış bu, zyna xwəra got: — Zine, hərke əm roze 2 kilo gənyme toxym təməz kyn, hətta bhare toxyme mə we hazyr bə.

— Əre, pakə, Zine got, əme ysa zi bıkkyn.

Cyndi u çinara wan dkənjan u dgotyn:

— Nyla bınerən, Uso cə ojina dərdəxə, cə əzijəte ddə xwəra, zare xwəra. Şəv ro toxym təməz dkyn.

Bhar hat. Uso gənyme xwə avit.

Wəxte bedere bu, gışk bərəv bubun hatıbun bedəra Uso təmaşə dkırgın.

Gənəmə Uso nola çavaňy bu, qə dəndəkək qut teda tynnəbu. Gyndi heza fəhm kryň ṭoxyme təmъz cъ içata dkə. Əwana ćvat kыгъп. Рөрө bərəv kыгъп danə koperative, wəki wanra maşina təmъzkыгъна ṭoxym bıńın.

## ƏKNE BAŞ Z ṭOXЬMƏ.

### Xwə xwə hin bun.

Kələş Tъfliseda dma. Əw „dvornik“ bu; şəve 2-3 səhət dgərja, կucə gezi dkыr, nobədartija xwə dkыr.

Roke həvale wi, Əgit, got:—Kələş, nvisara təzə z kyrmancara dərkətijə, ktəb basmə krъnə, şandıñə; ysa rъndıñ, ysa rъndıñ, wəxte mərъv dbinə, həvas dkə təmaşa wan ktəba bъkə. Ty cъma najeji məktəba evare bъxuni? Əz hər ro dсым.

— Nə wəxta myn tynnə, əz qərəwuňm.

— Wəki ysanə, əze z təra ktəbəki bıńym, hərfa tə hin kъm, tyje xwə xwə hin bi bъxuni. Nə tъrsə, zéf hesajə, tyje həftekeda hərfa hin bi, xwəra hedi-hedi bъxuni.

— Də ka ty tъstəki ysa bъki, we cəwa pak bə.

Əze malda xwə xwə hin bъm.

Roza dъne Əgit zera ktəb ani. Cənd hərf nişane wi da, got, əze sbə, dysbə disa bem, tə hin kъm.

Cənd həfte dərbaz bun. Kələş xwəndyń—ný-visare hin bu. Hər təm həvale xwəra dgot:—Wə-ki mərъv bъxoazə, dkarə xwə xwa nvisare-xoən-dyne hin bə.

1. Wə cəwa xwəndijə?
2. Kę zwa xwə xwa hin bujə?
2. Şıro kın hun cəwa xwəndyń-nvisare hin bunə?

### **Wəlate mə.**

Wəlate mə b rъngə rъng peşda dcə!  
Wəlate mə b dəf y zyrnə  
Ómre təzə u gynde sor cedkə, dcə!  
  
Wəlatda şin u gri,  
Dərd u kylla dha tynnə;  
Wəlat b əşq, kef u dylşa şa dbə, dcə!  
Wəlate mə ómre təzə həldajə te;  
Gyl u bhar sər məllanə, kybari te.  
  
Kollektivə, rja təzə u gynde sor,  
Traktore zavodava,  
Plana təzə ja penç sala,  
Kommunaje, sosializme həldajə te!  
  
Təzə ómrə, zəf şirynə,  
Bъra əw be, bъra zu be!



## Koperativ vəbun-cərci rəd bun.

### I.

Gynde məda koperativ vəkъyнə.

Gyndja gъşk ten koperative arşverşə xwədkъn.

- Ape Өmo, əmъrkan həjə?
- Həjə, cəwa tynnə, kərəm kə!
- Ape Өmo şəkъr, nыft həjə?
- Malava, əw сь pыrsə, le tynnə, əw koperativə, hər tъst zi həjə, wərə, wərə!
- Ape Өmo ty qət rhət nabi, ty wəstijaji, hъnək dinc bə, papirosək bъkşinə; koinsomolək got.
- Də əz cəwa bъkъm, əze gyndija vərekъm, paše papiros bъkşinъm.
- Ape Өmo, hər-ro male təzə te?
- Le cəwa! got ape Өmo, əm z aliki male xwə: hri, pəner, run, çəh, gənъm dşinъn şəhəra, z aliki zi məra parcə, şəkъr, nыft sabun, tъtun u tъste dъne dşinъn.

### II.

Bəre cərci dgərjan kuce gyndada, gazi dкъrъn:

— Sabun, nыft, şəkъr, tъtun, wərъn ha wərъn, xlas bu, nəma; gyndi dşelandъn. Nha əwana kər bunə, edi dənge wan naje. Kəsək nəverə կicəda bъgərə. Өwana nьkarъn bər koperative bъxəbъtъn.

Tək cərcik gynde məda mabu, əwi zi dit kəsək tъstəki ze naçyrə, xwə xwə fьkr kъr:

— Өw we cəwa bə, kəsək ʐ tъn alşverše  
nakə. Өze dykana xwə hъlinym.

Dykan vala kъr, dada.

Nha gyndada təne koperativ arşverşe dkyn.

tъn kъr

tə . . . . ?

əwi . . . . ?

tъn got

tə . . . . ?

əwi . . . . ?

mə kъr

wə . . . . ?

əwana . . . . ?

mə got

wə . . . . ?

əwana. . . . ?

1. Gli kъn hun arşverşa xwə cəwa dkyn?
2. Hun cъ dьfroşыn u cъ dkъrgъn?
3. Koperativ cъ xəbate nava gyndijada də?
4. Gynde wəda koperativ həjə?
5. Wə xwə nvisijə yzve koperative?
6. Bəre arşverşci cəwa gyndi dşelandъn?
7. Gli kъn gyndi cəwa xlas bun zdəste wan arşverşcija?



## Gynde təzə.

Gynde mə nha gynde bəre niñə. Əw zəf peşda cujə. Bəre gyndi bərəv dbun təwlada. həkjat, məzuli u məsələ dgotyn. Şex u pir zi dhatyn sohbəta dən dkırgın. Gyndi ghy dda wan eiroka u nav tarijeda dma. Wışa bunə gynde kyrmança bəre, hana padşe.

Roke komsomola çvat kyr, qrar danin gynde məda qylee Lenine vəkən. Zwe şunda gyndi dəsn qylee Lenine dxunyn, dnəvisn, klamadbeşyn, glije koperative, artela u kollektiva dkyn, sjasəte hin dbyn.

Əw dy sal bu əz z gynd dərkətəbum, tyn Təfliseda dxwənd. Içar əz latym, tyn gynd naz nə dkər; məktəba təzə sekryynə, məktəba evare vəkryynə; hər ro evara gyndi dəsn we məktəbe dxunyn, dnəvisyn, hin dbyn.

Şewre dkyn sər xəbaşa gyndja, kemasija gynd, təməzaja wi, ava kyrna wi dyşirmiş dbyn. Gli gotne wan əwə, bəlki koperativa gynd, kollektive peşda bıbınlı. Cəwa bıbınlı, wəki kyrmancı zi zwe tarije dərkəvə, peşda be, xwə bgəhinə myllətə dıne. İşəv əz cumə qylee Lenin tyn dit, çahıla mə, qız u xort cəwa xwəş dxəbətin. Əwana nola murija sər xəbaşa xwə səkynibun. Gava tyn dit çahıla ədətə kəvn, je kal u bava tərk danə, bəre xwə danə brəb rja təzə, dyle tyn şa bu.

Nha əz fəm dökym krıyna Lenin cəx xəbatək granə. Cəx ejaki blynd u məzyn z sər mülle mıl-ləted beuk həldajə, avitijə aliki.

Cəx xəbatəki şırın u cətən fırqa komunista peşda dbə.

Çinar təp bun dora mən, pırs u pırsjare xəbaşa şəhəra dkyryn. Mən gli kyr xəbaşa şəhərə, xəbaşa pala. Wana gyh ddan u şə dbun.

### BIR NƏKƏN:

Bhərfe məzyn dnyvisyn.

I) Nave mərja, gynda, şhəra, cija u çəwa, bəhra, wələta.

Məsələ: Rəwan, Əraz, Ələgəz, Iran.

2) Paše noxta hune b hərfe məzyn əvnvisyn:

Məsələ: Əz cımə Rəwane. Əmo cu Țəflise.

Əm dy məha İşhərada man.

### Salawəxta nvisare təzə.

Salawəxta tə təmam bu,  
Cəraje fəqire Kyrdbəstan!  
Ronkaja dəşte l bər mə vəbu,  
Z mıləte kyrmançara bələngaz.

Ronaji zu bəla dbə  
Nav bazar u nav gynd, qəza,  
Mıləte fəqir z xəwne radbə,  
Şa dbə mina kulilke bhar.

Klama pijoner I mən zéf xwəş te,  
Azaja zəna qət tə dijə?  
Əw dərkət nav wəlata Şewre  
B gotəna Lenin u xəbatkar,

Ty, eraje zəna, eraje bətrak!  
Ronaji bəbə hətta Hizan –  
Sər gynd, nəwal, dəşt u cija  
Təv bəla kə həmu dəran!

Mılləte kyrmançe xəbatkar  
Zéf téri bu nava dəne;  
Şəwr anijə era u şəwəq,  
Sər mılləted bəuk hər wəlata.

Salawəxta tə təmam bu;  
Əm əskəre peşja tənə:  
L ki dəre re ase bə, əme rast kən,  
Ko ty həri nav kyrmançan.

### Xoənadaje əwļın.

Gynde mə neziki vakzale bu. Qiza çinare mə Almast həvale xwəva hər-ro şir dəyriyən vakzale dfrotıyən. Vakzaleda məktəba məzənə həbu; Almaste dənge şagırdə blist, cu təmaşə bəkə.

Almast cu, hənəki runışt; dərs kyətə bu. Almast zvüri hatə mal, əwe reda həvale xwə nədit, əwana zuda hatıbun gynd; Almast dərəngi kətəbu.

Dja we goteda:— „Qize, ty l ky maji? həvale tə cəxə zvürinə, hatınpə mal!“

— „Daje, əz cubum məktəba vakzale, daje wədəre ysa xwəşə, ysa pak dxınpən, zar gışk

тәмъз, хәр кәс кәтеба хвә бәрә, дхунә. Даже, әз дхазъм әз зи хәгъм, һынъм, хвәра hin бым!

Dja we сәре хвә hәzанд, зера тъстәк нәгот.

Almast zi хәр ro дсу vakzale, sir dfrot, дсу мәктәбеrudnъst, tәmaşә dkыr. Roke palәki got:— Cijә, tei tәmaşә dki, wәrә ty zi һынъе, hin bә. Almaste da aqle хвә, zwe șunda хәр ro дсу dnъvisi, dxwәnd, hin dbu.

Cәнд hәftे dәrbaz bun.

Hәvale Almaste мәтәл man, сәва әw ysa zu, nav dy se hәftjada xwәndъne, nъvisare hin bu. Wana tәwәqә z Almaste кыгън, wan zi һыбә мәктәбе. Almaste әw hыldan cun.

Sәjdaje мәктәбе got:— „Съма hun zi Almasta nәhatъn? Zәrar tynnә, sbe hun zi wәrъn, hune zu hin bъn!“

Wәxtә шәx u pira ditъn qiz zi дсън dxunъn, сәре хвә dhәzandъn, dgotъn:— „Өw съ zәmanә, qiz zi dxunъn!“

Le hәма kәsәki gyh нә дъда wan.

1. Kyrmanka съма bәre нә dxwәndъn?
2. Nvisar-xwәndъna kyrmanka съ саxе dәrkәt?
3. Өme съ կare z xwәndъne hыldъn?
4. Wәki kyrmanka bәreda һыxwәnda, hale wan nha we сәва һыбуja?
5. Be xwәndъn mәrъv dkarә әmre хвә xwәs kө?

I. Wəxte nvişare xəbəre xəlqə z hərdy alja  
b wan nişana tənə gredane:

2. Glije peşyn b hərfe məzyn tənə nüvise  
ndyne.

Soz məsələ:

Lenin dgot: „Kolektiv—rja sosjalizmejə.“

### Carsəv hıldanə.

Par roza inglaba Oktjabre əz Rəwaneda bum. Əz kыda deum bəsa hıldana carsəva zъna dkыryн dgotын: gərək zъne əçəma carsəve xwə hıldын, ryje xwə vəkын.

We roze zъn bərəv bıbüñ deun çvate. Əz zi cum təsəli bъkъm, kane zъned əçəma we съ bъkън.

Wəxte gъşk bərəv bun, jək z wan rabu, got:—„Geli həvala, eva cənd həzar salə əm krъnə hesir, nahəlyн əm xəbər dъn, azaja mə z dəst mə stəndyнə le həma nha inqlaba oktjabre azaji məra anijə, əme z we weda hərlyн sər xəbatə, hərnə məkətəba bъxınyн, çvata xwə bъkън, təv şxyl gli-gotue cməte bъn. Əme carsəve xwə bavezън, əme ryje xwə vəkън. Съta əm zi nə mərinə, əm ty hesir nıňyн. Edi bəsə, həwqa sa-la mə bъn kylme merada dərbaz krijə, manə nav tarijeda, z əmre xwə ləzət nə ditъnə. Əm zi dxazън ve dъnjeda roza pak dərbaz kъn.

Wəxte kъ wan zъna mъzulja xwə xlas kъr, çvateda съqa zъna həbun, gъşka həvra carsəve

xwə hylđan, avitъn. — Въра ynda bə carsəv,  
въра въçемә bər eeve mə carsəve émre mə  
puç kъr. Въра jašamis bə azaja zъna həmu  
dъnjaje!

1. Wəlated burzuada zъn i cъ halinə? съта?
2. Hale zъna wəlated mə qə cъne?
3. Əjda roza zъna həjə? hərke həjə kənge jə, kizan  
məhejə u əm we roze cəwa dərbaz dkъn?

Gli jan xəbər b nyxtə z həvdy bğətinъn.  
Wəxte gli təmam dbə, nqъtk dajnъn.

### **Soz mesələ:**

Bəri zən aza ninbun, zъna pъkaliybun bјo-  
kira xəbər bədana, bъcuna səi xəbətə, təv  
şxyle cəmətə b'vijana; zəba we jəke əw  
təmam hesire mere xos bun. İnglaba  
Oktjabre azaja həmu zъna da. Zure sun-  
da zən azana, dəsn səi xəbətə cvatá  
dkъn, təv şxyle cəmətə dəsn..

## Мырҹан.

Мырҹане roke z bave xwə pъrsi: — „Bavo, съма hәmu тылләтә xwəndən-pъvisare wan hәjә, le je krymançan tynnəbu, zməra nvisar təzə dərxъstъnә“?

Bave we șvane\* gynd bu; əwi got: — „Lao, ty bеuki ty he nъzani kyrmanç съ zylm dəst bəga, şexa u pira kşandijə.

— Cəwa zylm? съ zylma? Мырҹане pъrs kъr z bave xwə.

— Rune, lao, rune, bave we goteda: eze təra glikъm, dərde mə kyrmança.

Мырҹан runьst, gyhe xwə da sər, съка bave we съ bezeda.

— Lao, məxluqјete dъnjaje dy qъsmъn: jək xəbatci, palə u gyndinə, je dъn zi mylkədar, dəwləti, şex u rıgъn; rja wan hərdy qъsma baş-qənə; əw hərdy qъsm dъzmyne həvdynə, əwana tүçara nъkarъn jək bъn, brekeda hərъn.

Xəbatci dxəbetyн, bxwə be həq dъminъn, əw dəwləti rъsqe wan z wan dъstinъn; қara xəbatcija dgizə dəvlətjara, bəgara.

Kəsib, palə dxəbetyн, dəvləti şex u pir wan a dxapinъn қara xəbata wan z xwəra hъltinъn. Şex u pir dbezъn: — Kəsib u dəwləti, rəjə u bəg, əw həmu qrara xwədejə; kəsib u palə gərək bъxəbetyн bona aqə u bəga, xəbəra wan bъkъn, z soze wan dərnəkəvъn; wəki əw gyh nədъn wana, xwəde we diwana wan bъkə. Də kyrmanç

zi tarijeda bun, tıştək fəm nədkırgın, gyh ddan wan mıştəxwəra.

Şex u pira dgotıñ: — Xwəndıñ nə lazıtmə kyrmançara, nıvisar-xwəndıñ rja şılhətəjə, rja xrabə, nə rastə. Wana cə dxastıñ? — dxastıñ wəki əm tarijeda bımtıñ, əm bıxəbıtyıñ, əwan hərgay bıbbıñ byxyn. Səba we jəke zi, əm dxapandıñ, əm talan dkırgıñ, xwə kef dkırgıñ. Səba we jəke zi mılləte kyrmanç be xwəndıñ be nvisar mabun.

### N h a.

— Le nha? Mırçane pırs kıṛ.

— Nha, bave we got... Nha diwana şevrejə, nha diwan dəst xəbatcja u gyndjanə. Əw diwan kara xəbatcija u gyndja dgərə. Nahela dəwləti, mılkədar, şex u pir peşda ben; dha xəbəra wan dərbaz nabə. Nha inqlaba Oktjabrə həmu aza kərijə, kəsək nıkarə notla bəre zore bke.

Də içar əm kyrmançe kəsib, gavan, şvan u batrak, rençbəre nıvcə peşda hatıñ, diwana şewre ja məjə, koməke ddə mə. Hükmetə dit əm tarijedanə, nıvisar-xwəndıñ məra dərxəst. Nha ty dbini ktebe mə hənə, əm dxınpıñ, dnıvisıñ, dıélımyıñ. Əm kyrmanç zi peşda deşn.

Mırçane pəj wan xəbəra dyşyrmış bu, got: — Bavo, gərək əm bəjraqa Şewre bıñd bıgrıñ, cımkı əwe bəjraqe əm z tarije dərxəstıñə, əwe bəjraqe əm z vıṛ u dərəwe şex u pira, z zılmə dəwlətja u mılkədara aza krıñə.

— Өfərgəm, qiza myn, bave we goteda?—Də  
zmýra klaməkə xəbatcija bÿstre!

Myrçané klamək z bave xwəra got...

Bave we dyşyrmış dbu:—z we şunda xəbatci  
u palə we peşda hərçyn, we hale xwə cekyn.

### Qize xəbatkar.

Nav fabrike Leninakan  
Myn tə dif bər dəzge təzə:  
Əni sisə, dəst xəbatkar,  
Bəznək rÿndə, navtəng zrav.

z Ələgəze hati, jan z Aqbabə  
Nav wi wəlate zavod, fabrik,  
Rise həwərmış nav dəste tə  
Cedbə ətləs, qize ejan!

Doratə rezbn dəzgə u qız,  
Çə xwəş te dənge məşinə!  
Rise həwərmüş zrav u drez  
Cedkən ətləs u qədifə.

Bori bərda dənge xwə zrav.  
Got:— Ty rhət bə qize ejan.,  
— Ənja xwə bÿso, kəzi şə kə,  
Hərə məktəba evaran!

— Wəlatəki başqə həjə, lwe  
Gylbstane émre məjə.  
Ty cetəri xəbatkare rÿndi  
Nav fabrike xwi drezi.  
Nav məktəbe evaran,  
Peşja gışka ty çab dödi

Nav yzəke, nav zənadəl  
Komçahle kyrmança  
— Tyje ceki ordija sor  
Həri hətta Kyrdystan.

## **Cынна зөвіje kolxoza.**

Zөvije gynde мә ghiştъn. Zөvijada sъmle гөпът sօre xwə hыldabun z durva mөrijara dkөnjan, tə dgot wana dxastъn bъgotana:—Wөrъn, wөrъn, wөxte сынна mөjө, sale çarөke өм өjda xwə dkъn, dyle gyndija, rençbера u kөsiba sha dkъn. Wөrъn, wөrъn, kөrөm kъn, iro hun mevane mөnө. Hөrke hun dөrengi bъkөvъn, nөlөzъn, өme z wө bъxөjидъn, өme sъmle xwə bъhөzinъn, dөne xwə bъrezъn өrde, xwə dawşinъn vala bъsөкъпъn! zu kъn; bъlөzinъn, wөrъn, wөrъn!

Uzve kolxoze hөr jөk kelandiki hыldan, cun zөvje kolxoze bъdrun. Өm zi cun bъnerъn, өкъne kolxoze isal cөwa hatijө.

Sөdre kollektive kөtъbu orta zөvije ddrun, xwidan өnja wi dlop-dlop dnъqъti dkөt өrde. Hөvale dыne zi vala ninbun, hөr jөk z'алиki сынна xwə dkъгъn. Qiz u zijare wan zi hatъbun alije wan dkъгъn; z'алиki dъstran, z'алики gyrz greddan, Bave wana l wan dnerin sha dbun.

— Dө bave тъn, dө hөvala, dө zu, dө zu bъxөбъtyн, wөki zvъstane hөr тьste wө hazъr bө, hun hөrъn zxwөra bъхипъn.

Мъn Өsөdra got:—Өsөd, ty dbini qөwaṭa kolxoz сь qөwaṭekө granө.


— Өre, өre, Өsөd got, loma dbezъn:—„Dөste tәne-dәng ze naje“.

— Rastө, тъn got; Өsөd, wөrө өм zi tөv kollektive bъn.

— Өз hazъrьт, өз dxoazът Өsəd got. Өм zvъrin, ditъn kulak Nəmo pъst mə səkъnibу, əw zi hatъbu təmaše cъnina kolxoze dkъr. Mə dit əwi cəwa pъreuje xwə kъrьbu, əwi қətъbu mtala:—Zwъr wada hale mə kulaka xrabə“!

1. Gynde wəda kollektiv həjə?
2. Kollektiv cъ xəbate dkə?
3. Gyndda kulak hənə?əwana cъ dkъn?
4. Gli kъn kulak we cəwa ben һylandъne?

*Qanuna misare bəre bədo bira  
xwa, paže bənvisə!*



### P A I Z.

Havin dərbaz bu, paiz nezik bu  
Məlulja paize kətə ryje ərde.  
Dъnja hesir bu, baq zi fəqir  
Vera ynda bun pъnçar u kylilk.  
Tərəwyl frijanə, cunə bərija  
Zvъstan va te syr u sərmava.

## X a r ь n.

Ylmdar dbezъn isanət notla maşinanə.

Maşinə we bъsəkъnə, hərge rune we kem bə, şəwat həndək bə.

Mərъv zi we z qəwate b kəvъn, hərge xarъne nəxyn. Şəwata çane mərvə xarъnə. Xarъn xuna mərvəva zedə dkə. Xuna mə dkələ u əm zve xune gərm dbyн. Bə xune ibanət təjax nakə.


Ve dərəçeda zi gərəke əm zanbъn roze cъ u cъqa xarъne byxyn u cъ u cъqa xarъne zi bъdъn zarje hurъk.

Le bəs ninə, əm xarъna pak byxyn, vi alida ylm dbezə: „Pakə mərъv byxəə pari nane t̄si u pak bçu, le nə nane nəçuti u xarъna xwəş.“

Gərəke mərъv nə zore nan byxəə, nə zi xwə bъrci bъhelə: hərdy cara zi kar tynə. Lazymə əm dyle xwə, rəhət, nə ləz u qasi məde xwə xarъne bxyn.

Xen z van glija hər jək gərəkə bir nəkə tə-mъzaje. Təmъzaji dъneda hər tъstə.





## Xwəj krъna eeləke.

Wəlate məda gyndi eeləke xwə b ka u gi-haje xrab xwəji dkyn; eelək bırci dminə. Hərke əm dxazyn z eeləke kare hıldıny, gərəke əm dəbra we pak bıdne. Gərəke dəbra we zəf bə, xwəş bə. Xen z ka u gihe, əme are çəh, қapəke, sylq, kartola u tıste dıne bıdne.

Əm eeləke bələngaz dkynə təwle, cije tari, nımz, dıdın bər we gihe xrab, hısk, ka bxwəli u gəmar, nive we dəbre bım piye eeləkeda rüe dbə, paše əm xwə xwə dben, z eeləke kara mə tynnə, xərçə we z kara we zəftyrə.

Wəlate dınedə, basa xəbəre, Holandjajeda, təwla eeləka zəf fırə, məzyn, pak cedkyn: cije wan hıskə, ronkaji jə, dıdın eeləka kysp, қapək, sylq, ar; wəki əm zi eeləke xwə ysa xwəji kyn, kara mə we z məra zəf bə.

1. Hun cı tarışi xwəji dkyn?
2. Hun cı dəbre dıdın tarışe xwəra?
3. Kara wə z wan cijə?
4. Həsab kyn, eeləkək sale cıqə kare dıdə xwəje xwə?

## Cuma (nəxwəşja dəwer).

I.

Qəza məda nəxoəşja hal kətəbu nav dəwer. Roze car-penç dəwar tələf dbun. Diwana qəze əlam krıbu z gyndəki gynde dənə dəwarək nəcə qədəqəjə. Həkimə dəwer hətəbun bəzənən kane əw cə nəxoəşijə, cə basə?

Sədrə gynd cəməət çvand, got: - Əw nəxwəşija halə, dəwar we nəxoəşije z həv dəgrən, tələf dən; lazıtmə hun təqati dəwarə xwe bən. Xen z wi, wəxtə dəwar tələf bə, əme gərəke çəndəke wan b çərmya bəşəvutinən, wəki nəxwəsi zedə nəbə.

II.

Bəko əw gli bhist, hedi-hedi rabu cu mal. Cərməki wi həbu. Cərm ani zol kyr, kyrə xırça xwə, şəv rabu, cu gynde dən çəm bre xwə, zera got:— Brango, tən təra 4-5 çot carx anije; cənd çot zi tən anije, əze z xwəra bəfrosym“.

Bəko xırça xwə vəkər, car-benç çot carx da bre xwə, je majin gyndda frotən. Roza dəne Bəko zvəri hatə mala xwə.

III.

Həftəkə şunda nav wi gyndida zi cuma kət, gyndi təmam şaş bun,— „Bavo, nə mə həjwana xwə z gynd dərnəxəstijə, əw nəxwəsi zə ky hat, əw cəwa pəjda bu! Gyndija dgot: Həkim hatən wəki we cume kyta bəkən. Əw cəwa bu? Cuma z ky hat? Cəwa hat? Axyljeda gyndijara məlum bu, səbəbe we nəxwəşije Bəko bu.

Bəko bhist, xwə xwa şərm kyr, zəf poşman bu, əw hezə sər, waxt bu, fəm kyr, ko tmaja wi mala gyndija xrab krıjə xwə zə axyljeda poşman bu!

1. Diwan cəwa nəxwəşja dewerra şər də?
2. Gyndi dəware xwə we cə qəjdəji xwəji kə, wəki nəxwəşije nəkəvə?
3. Nəxwəsi z cə pəjda dbə?
4. Cə nəxwəşije dəwer hənə?



## Plana pençsalije.

B plana penç salije əme wəlate xwə təzə sekyn. Əme zavode məzyn cekyn: əw zavoda hər maşinə z məra dərxyn: maşina cnine, traktor, maşina drune u maşine dýne, hər cı məra lazıtmə.

Be maşinə rençbər pıkarə əkynəne xwə zedə kə, ze kare bÿbinə, cımkı xərçə çot u qotanə pÿrə. Həma xərçə rakırna u cınnina b maşine kemə, xəbat zu dbə. Xen z we, əm z zəvije xwə dkarıñ dy çara zedə nan hyldeñ, cımkı maşinə pak radkə, cınnine təməz dkə, z əkynəne mə ťştək ruc nabə,

B plana penç salije gərəke gələk gyndi bÿbnə kolektiv, artel, komuna, kolxoz. Kara mə z we ciyə? Kara mə z we əwə, wəki əm təv-həv bÿxəbətyň, bÿkarbın male xwə zedə kyn, xwəra maşina binyn, zəvija u əkynəne xwə zedə kyn, re u pÿre gynd ava kyn, kooperativa u məktəba zedə kyn.

Əw xəbat xəbatəkə granə; mərik təne pıkarə wan xəbatə təmam kə. Le təvajı əw xəbatə cətyn zi əm dkarıñ ńykyn.

B plana penç salije wəlate məda gərəke məriki nəxwəndi nəminə. Be xwəndyň əm pıkarıñ hale xwə rast kyn, xwəş kyn. Hər mərifət, tərbijə mərtyv z xwəndyne hyldeðə.

## Fabrika țekstile hər-i ro dxəbəstə.

### Zavod maşine təzə tıñə.

1. Alije wə zavod hənə?

2. Cı kara mə z zavoda həjə?

3. Gli kyn z əmri zavoda wə cı ditya?

## Slav təra, çəfaje aza.

Wəki əm dén rokən érde,  
Gəlo, əw dén ynda na bə?  
— Na, qə məkşinən wi dərdi:  
    Bhar be, — əwe şin bəbə.  
Z alje rohlat ro dərkəf;  
Gəlo, dbə əw vesinə? — qət!  
    Əwre rəş we vəqələşən, —  
    Tév we disa bəzərqinə.  
Wəxte şəre kylı dənje  
Bişər bu həkməta Şewre;  
Qə dbə əw həkmət bəmrə?  
— Na! əw mina dén u şəvqa sbe,  
Na təmərə u namrə:  
Ro-b-ro əwe məhkəm bəbə,  
Z hər cətənja we dərkəvə...  
Slav təra, çəfaje aza!  
Dəri vəbu, émre təzə!..

## Bəri inglabe.

Fıkra Lenin, həmu gli gotəna wi təmam bun; le həma həkmət, təp u çabırxanə, bank u pərə, zavod u mylk dəste dəzmənada bu. Gərəke sənəfa palə diwan təmam z dəst wana bəstətanda.

Əw şxyl şxyləki cətən u gran bu. Səv ro Lenin fıkra xwə dabu sər wi şxyli; dyşərmış dbu cəwa bəkə; cəwa məllət, palə u gyndi zwi hali dərxə.

Palə u gyndi təp dbun, b կom dhaťen çəm Lenin, ze pırs dkırgın:—Əwe cəwa bə, hale mə we cə bə, axrja mə we cəwa bə?

Lenin dkənja, dgot:—qə fıkra məkən, hale wə we xwəş bə, hune roza xwə zéf pak dərbaz kən. Əme sər kən, diwane z dəste kapitalista bəstinxən, diwana xwə ja şəwre dajnxən, paše əme hər kemasje xwə rast kən.

Le həma dəzmxən zi sər pja bu. Əwana plana mə bhistəbun, həz gli-gotxne mə bun. Əwana dzanxbun, əm hazır dəxn səba şere paşın. Mərəvə xwə krıbxun nava şəhəra dgərjan həvale mə Lenin, wəki çiye wi bəzanbın, zera bəgrən bavezən zindane. Le həma Lenin xwə nə dda dəste wan; kəsəki nəzanbu əw l kujə. həvale mə dəne dgürtən, davitən kəla.

Həma wi caxi zi palə u gyndi sər xəbatə bun, əwana ranəzabun, əwana sər şxyl bun, dxəbətin. Wana zanxbun əm xwə hazır dkən şere paşın. Əwana z həmuşka pak zanxbun wəlate məda cə dqəwəmə. Lenin u həvale wi ysa vəşartəbun, kəsəki çiye wan nəzanbu.

### Wəxt nezik bu.

Diwana təxənətə, je sosijal demokrata—menşevika u esera fərman da, əmr kyr əskər hərə bər dəzmxəna şər kə, şər disa bəkələ, məri disa b həzara u miljona hərnə „qəsabxane“ tələf bənbənə kyştəne.

Əskər gli-gotxne Lenin pak fəm krıbxu, əwana nədxast şər bəkra; səba we əwana tıvıngə xwə ayıtən aliki, dəste xwə prez kyr, da bər əskəre dəwlətnə majin got:—Əm branə, əm kyr

**хəbatcijalъn**, əm xwə gəşk palənə, rençbər u **хəbatcinə**, əm səba cъ, b cъ қari həv bъkuзъn.

Palə u хəbatci z ordujed majin zi dəste xwəda xəbatcije mə got:—Əre, gotъna wəjə, əm zi wəstjanə, əm zi wi şəri eçəz bunə, naxħazъn şərkъn.

Əskər ro b ro, səhət b səhət wəkile xwəkəfş dkъrъn, dşandъn çəm Lenin, ze pъrs dkъrъn:—Həvale Lenin, əme cəwa bъkъn, hale məwe cəwa bə, əme kənge z we zylme xlas bъn? ty cəwa bezi, əme ysa zi bъkъn.



### Inqaba Oktjabre.

Ro b ro һale palə u gyndija xrab dbu; dha kəsəki nъkarbu we zylme bъbə. Lenin həvale xwə çvand, got:—Əme b cъ қari bə gərəke һyk-mət hъldъn dəst xwə, diwana şewre dajňn, məxluqət zve zylme xəlas kъn.

Bu şər, Pale Leningrade dərkətnə şer; z hər ear alija palə dhaťn xwə dnъvisandъn gvardja.

sor. Өskər zi xwə da alije pala u gyndija; təne qazaxa b generale Nikalə nədxastıñ təslime ing-labe bıñ; əwan dxastıñ nola bəre hykmətə dəst xwəda bıñhelıñ.

Gvardja sor se-car məhada wan z wələte mə qəwərand, hykmət hılda dəste xwə. Sosijal-demokrata, menşevika u esera mxənəti kыrъn, z wələte mə rəvin cunə Əvropaje. Əwana gələk pərə z xəzne b xwəra bıgъn; wəlat xrab kыrъn, paše dəst ze kşandıñ.

Xəbata diwana Şewre cətıñ bu. Əwe wəlate xwəji xrab kыri z bında gərək təzə ava bırga, əwe gərək palə u gyndija z bər mırıne dərxısta, bıanja bər əmre təzə, wəlat z dəste zylma bıñzua xlas bıkkra.

Kara İnglaba Oktjabre məra cərbi?

1. Əm z dəste kapitalista, burzuja u mylkə-dara xlas kыrъn.
2. Hykmət kətə dəste pala, gyndija u xəbat-kara.
3. Xwəli ghişt xəbatkara.
4. Zavod u kərhanə kətıñ dəste dəwləte.
5. Xəbətkara xwəje xəbaşa xwə bun, dha kəsək nədkarəbu wana bıxarıñ u bışelinə.
6. Zına azatija xwə, əxtijarja xwə wəke məra stəndıñ.
7. Mılləte beuk aza bun, hər jək z wan wəlate xwəda diwana şewre dani, xwəji dəwlət bun, hər jək b zmane xwə dıéləmə.

8. Palə u gyndje həmu dənjafe fıkra xwə daninə, wəki əw zi wəlate xwəda diwana şewre sekъn.

9. Şər kytta bu.

10. Gyndi u palə xəbatkar dəst pe kыrgъn wəlaşa xwə kawyl ava bъkъn.

1. Əli kъn wəxte şəre məzъn gynde wəda cъ qəwəmijə?
2. Cъ zrav ghiştijə wə wi şəridə?
3. Şər ki dkə? cъma kapitalist tъmmə şəra dxazъn?

### Konstitusija.

Konstitusja rykne qanuna bykmətanə. Əwa nişan ddə dəwlət cъka ja kejə? Əw dəwlət cəwa təşkil bujə u cъ mərəme wi hənə. Hər dəwlətək gələk qanune wan hənə, je k. lazımi hykmətenə bona peşdabrına diwane. B wan qanuna kъfş dbə sərkare diwaue kejə xəbatkar, Jane burzua.

Konstitusja te gyhastъne jan b dəste organed məzъn. jan zi wəxte dəwlət wəldgərə.

Hər konstitusja kъfş dkə ələqa sъnъfa b həvra.

### Cijə konstituşja Şewre.

Konstitusja diwana Şewre əw qanun u qraťn, jek nişan ddъn cъ net u mərəma diwane Şewre hənə.

Tfaqa Şewreda cənd ćımhyrjət hənə! Cъmhyrjəta Urısete, Ukraine, Belorusije, Zakavkaze, Turkmenstane u Uzbekstane.

Nav hər wan çymhyrjətada hənət mələted beuk, jek b qanunnama konstitusija Şewre diwane xwə cekъrnə, azanə u sekъrna sosjalizme peşda dbyn.

### Sər bərikade.

Sər bərikade, xunva rəzandi,  
Təfal danzdasali həvəle xwəva,  
B dəste əskər hatəbu gərtən.  
— Xorto, ty zi təv wan buji?  
— Bəle; əz zi təv wan gərtəm.  
— Wəki ysənə, dora tə zi we be:  
    Ty zi bei gyllə kərəne.

Tvəng b rez saz kərən:  
Agır debrusi — kətnə bər sure  
Hər həvaled wi sər bərikade...  
— Izna mən bədən — əze hərəm  
    Dja xwə bəbinəm, disa vədəgəm.  
— Kə tə vəgərinə, kəti?  
    Jan dxwəzi ty bəfəlti?  
— Na, sərəskəri, — qrara mən qrarə!  
— Kə zanə, ty z kui, kedəre dmini?  
— Ha... wedəre, sər əskər...

Keləka we կani.  
— Pak, də zu bəbəzə!...  
— Təw!.. lawəkno, əw dyrzi  
    Əm gəşk zi xapandən!  
Əskəra b kən həvra dgotən.

Əw kəned wan əskəra  
U nəlinə gylə կərəna  
Təltər bu z zəra məra...  
Nəşkeva gəşk zi kər bun —  
Ditən, həma bawər nədəkərən.  
Təfal zvəri hat bər b wan,  
Aza səkəni bər sure  
U got kybar — kybarı:  
— Mən gylə kən! əz natərsəm tycarı!..

## **Peşdacujina rençbərije b rja sosjalizme.**

Wəki əm bəkaryn ħale xwə xwəs bəkyn, lazıtmə əm həbuna xwə zedə bəkyn; demək mal u dəware mə zəf bən, əkən-tikyne mə gələk bə, run pənera mə u tışte dəne bol bə.

Həmyn k hər gyndiki əw jəke hane dxwəzə bəkə, le nəkarə, cımk he tarijeda manə. Mə z ədətə bəre he dəst nəkəşandıxnə. Iro caxe hər mələta rençbərije xwə b gli-gotyne yline, hynyre təzə je texnikaje peşda dbən, əm he z çot u kotan, z dər u dəzgəha z kaňk u bave mə maji mə he dəst ze nəkşandıxnə.

Demək lazıtmə, wəki əm b forməkə təzə rençbərja xwə peşda bəbən. Əw forma təzə kolxozyn, sovhozyn, traktorə, maşina cıninejə, je rəşandıne, je łożyme u je dəne.

B we qrare zi nha wəlate məda hər dəra dbən kolektiv, wəki gyndi qəwata xwə bəşvinyn u b koməkja təvaji hale xwə xwəs bəkyn. Wəki hale gyndja xwəs bu, we rençbəri gələk peşda hərə, həbuna xwə sal b sal zedə bəkə.

Zwe jəke kara wəlate mə gələkə. Wəlate mə we həmu cətəni u hasebuna alt bəkə u əmre təzə, əmre sosjalizme b həvaltikə xwəs cekə.

## **Rençbərija bəre u ja nha.**

Bəri inglabe Oktjabre rençbəri u həbune gyn-dja dəste məlkədara u kapitalistada bu. Nav wəlate Ur्यseteda məlkədara gələ əkən dəkərən u

sale 10 miljon ton gənəm həldədan, sale 32 miljon ton gənəm zi kulak z əkən həldədan, hər ce majin 41 miljon ton gyndje kəsib u nivcə həldədan.

Z inglaba Oktjabrə şunda xwəli z dəste məlkədara u kapitalista dərkət, kulaka əkən-tikne xwə gələk kem krınlı, cəmkı diwana Şewre xwəli z dəste wana stənd, da gyndije nivcə u kəsiba. Dy pa əkən-tikən zi kətə dəste gyndije kəsib u nivcə.


Sala 1927 da dəste kulakada təne 10 miljon ton gənəm mabu, dəwsa 32 miljone bəre, dəste gyndje kəsib u nivcə 66 miljon ton gənəm həbu, dəwsa 41 miljone bəre.

Nha diwana Şewre b dəste kolxoza, sovxoza u koperativa dxəbətə, wəki rençbəri təmam te-kəvə dəste gyndije kəsib, nivcə; wəki əm z ku-laka zi xlas bən.

Xen zve jəke diwan dxəbətə, wəki rençbərja mə b rja təzə, b texnikaje təzə u ylm peşda hərə, wəki hal-wəxte gyndja xwəş bə. A, b we qrare hər dəra rençbəri əkən tikəna, beçərmış krına xwəli b maşina dkə.

Bəri inglabe 1913 saleda nav rençbərije həmu wəlate Ur्तseteda b dəste kapitalista u məlkədara b qiməti 97 miljon manati maşinə həbun. Le həma nha b qiməti 900 miljon manati maşinə dxəbətən; kyttabune penç salije we 3,310 miljon manati maşinə bəxəbətən nav rençbəri-jeda.

A, b we qrare həbuna rençbərije wəlate məda we gələk zedə bəbbə u peşdacujina mə b qəwatəkə gran we əmre təzə wəlate məda ce bkə.




## Pioneer.

Hərdy çahı wəxte həvra  
 Xəbər ddən həvra həvra  
 Qələm dəftər ty qə zani?  
 Wəki ty nəxuni, ty nə z məjि.  
 Əme hərən təşq b qəjdə,  
 Gyndi çinar bəbinən mə,  
 Əmən kyre pala u gyndja,  
 Məzən bunə cja u bani təgazəna;  
 Əme bygherən komsomola u məzəna  
 Sər cava bəşon təməz,  
 Drana təməzkən çotka b zəvər,  
 Səbə səbə cəp rast ty bəzvər;  
 Wəki bəgri ty qəwete

Kyre pala, gyndja u ḥykyməte.  
 Şex şira əme rekyn  
 Kollektive əme sekyn  
 Bərxa bərdən idi həvra,  
 Bəcerinən sre sre  
 Kəsiba xılas kən z kyllə dərda.

## Həvale Sılo



Ty cuji Təflise, tə əm  
 bir kərgənə. Ty qə nabezī  
 həvale mən gyndda manə,  
 əz қaqəzəki z wanra bən-  
 visym, kef-hale wan bərərsym.

Mən qə ty bir nə kəri, wajə əz məktube-  
 dşinəm təra.

Z həvale mə Iskoje Əmər səjdajə, l məktə-  
 ba evare zməra u gyndijara nvisara təzə je  
 zmane kyrmançı hin dkə. Həsəne Əwdo zi cujə  
 Rəwane kursa sale.

Dbə ko tə he nəbhisiyə, Rəwaneda kursa  
 jək salije kyrmançara vəkərgənə, wəki kyrmanç  
 kurseda bəxşinən, xwəndən nvisare kyr-  
 mançı hin bən, paize hərən gyndada səjdatiyə  
 bəkən.

Le ty cə dki, kef hale tə cijə, zməra bənvi-  
 sə. Sılo, çaba we məktube məra zu bəşinə.

Də bxatré tə  
 həvale tə Çasym.

Adresa mən: Ərmənistən, bazare Rəwane  
 Abovjan 25. Çasym Əreb.

S. Ç. S. E.

Nəhja Aqbaran  
S E W R A G Y N D E

ÇƏRÇƏRISE

----- " kanune 193 s.

No

Çərçəris

Ş a h e d n a m ə

Dədən we Şahədname  
gyndje mə Əloje Sino, wəki  
Əw yzve kolxoza məjə, nha dcə bazare Rəwane  
səba xwəndyne.

Ve jəke b mora Şewra gynd u qole xwə  
isbat dkyn.

**Sədre Şewra gynd**

**Katъb**

**Q A B Z.**

Əz gyndije Sicanlige Xəlile Mirzə qol dədəm  
banka Talişə, wəki tıñ ze stəndyjə si (30) ma-  
nat pərə, jek 2 məha şunda əz dəjndarım və-  
gərinim.

**Xəlile Mirzə.**

**1930 s. 1 gylane.**

**Gynde Sicanli**

## **Şewra gynde Çamuşwana məzъn**

Əhəlija wi gyndi

Z zəjna Əvdi

### **Ə R Z Ə!**

Mere mъn Əmoje Əvdi ordja sorda əskərə, əz կəsibъm, dy zare mъn hənə, əz nъkaryt wan xwəji kъm. Zare mъn he beukъn, jək dy salijə, je dъne car salijə.

Ələkəkə mъn həjə, dy bzъn u karək. Hektarək xwəlja mъn həjə, mъn avitijə, le həma qəwata mъn nagrə, zəvija xwə bъdrum.

Rça dkъm կoməkije bъdnə mъn, zəvija xwə bъdrum.

### **Zəjna Əvdi.**

1930 s. 9-e ilune

Gynde Çamuşwana məzъn.

### **Kinə kapitalist.**

Əmo məktəba evareda dxwənd; əwi xəbərə „kapitalist“ bhistəbu, le mónija we nъzanbu. Lawka həvra dgotъn kapitalista hanə, wana dъnja xrab kъrijə, kapitalista zore dъdъnə pala u gindja. Əmo xwə xwə dyşyrmış dbu dgo; gəlo, kapitalist cъ deməkə, nъzanbu, z şərma xwə zi z kəsəki pъrs nədkъr.

Roke bər evare z dərse dhatə mal; həvale wi Həso pera bu. Əmo got: — Həso lawka ha

dben „kapitalist“, əw сь xəbərə, he əz nъzanъm; ty dkari тън sərwaxt ki mənja wi cijə?

— Cəwa. ty he nъzani kapitalist қinə? Nə əm wan kapitalistara şər dkъn; dənge mə, əw gli-gotned mə dъnjе bəla bujə, he ty nъzani əw қinə? Nə hykmetə Šewre əş z bъn kylme wan xunxoəra xlas kъr?

— Də əz nəzanja xwə dъdъmə styje xwə, əz nъzanъm, əw қinə?

Kapitalist sъnъfəkə, jek b xəbata dəste pala u gyndja dəwləti dbə. Fəra təp dkə, paše b wan pəra pala u gyndija b қefa xwə pe arzan ddə xəbate, jek şəv-ro fъkr dkъn, cəwa palə u gyndja bъxarıńı, bъdnə sər xəbate, həqə wan kəm bъdъn, xwəra perə zedə kъn. Wana zavod, gynd, mylk krъnə deste xwə. L wəlate burzuazijada diwan dəst kapitalistadanə.

— Əre, əre тън fəm kъr, mərije nola dəwlətja kulakanъn, əwana dha zyrbənə!

— Le, ysanə, ysanə, sər xəbəre wi zedə kъr Həso.

— Нът... nha тъш fəm kъr, kapitalist kinə: əw dъzmъne xəpatcija, pala u gyndjanъn.

### **Kapitalist, burzuazja u mylkədar.**

Wəlate burzujada diwan dəst xəbatcja ninə, diwan dəst kapitalista, burzuja u mylkədarənə. Əw hərsek zi jəkъn, z sъnъfəkinə. Kapitalista, burzuja, mylkədara u dəwlətija həbuna wəlate xwə gъşk dəst xwəda çvandъnə; zavod, bank,

pərə, parçə, kынç, hur-mure dъne, rja maşine, gəmija u paraxoda, kərxana, gъşk hər cь həjə, hər cь tъştəki b qımətə dəst wandağə. B sozəki, wəlaṭada cьqa dəwlət həjə ṭopi həv krъnə, hъldanə bъn əxtijara xwə, bъn dəste xwə.

Мылкədara zi órd təimain zéft krъnə: meşə, aş, merg, zəvi, həmu dəste wan mylkədaradanə. Kara wan hərseka jəkə, ləma əw dəst l həv danə pala u gyndije kəsib, xəbatcija dxənъqinъn, ddynə xəbaṭe, krъnə təmam hesir.

Həqə wan kein ddyn, pe xəbata u qəzənça pala u xəbatcija xwəra koşk u səra cedkyn, roza xwəş dərbaz dkyn. Kapitalist dbezyn:

— Xəbatci bъra z bъrcina bъmyrə, zare wan tı u təzi l kucada bъgəryn, həsrəta wana pariki nane rəş bə.

Ty mərəmətə kapitalista, burzuja, mylkədara tynnə. Əwana xən z kara xwə, xwərъna xwə tъştəki dъn nъzanъn. Əwana şev-ro dyşirmiş dъn cəwa xəlqe bъşelinъn. Səba kara xwə əwana hər zylma l xəbatcija dkyn, dxəbətyň wəki diwan tъme dəst wanda bə. Həzar nəhsəd cardə salada şere imperialista anin, krъnə orte. Dъnja gъşk lhəv kət. Myllət rabunə həvdy, xun nola ave dökşja. Bist milion xəbatci u gyndje kəsib, zjare wan tələf bun. Zrara wi şere b həzar milliona u cənd miljarda həsab dkyn.

### Neta şere imperialista cь bu?

1) Kapitalist dxwəstъn (əwana nha zi dxwəzъn) wəki wəlate təzə zéft kъn, xəlqe wan

wəlaṭa bəşelinъn. Wəki pala u gyndije wan wəlata bəxəbətinъn bona қara xwə.

2) Wəki dənja həv kəvə, kapitalist male xwə bəkarъn b qimətə zedə bəfroşъn.

3) Wəki xəlaji bəkəvə wəlata, şəhəra u gyn-da, nane xwə qimətəki zedə bəfroşъn.

4) Bsozəki wan təftəxwəra dxast ysa bəkъn, wəki xəbatci u kəsiba bəşelinъn, wan bəkъn hesire xwə u badəlhəva bəxəbətinъn.

### **Diwana Şewre.**

Bəre diwan dəste snıfa kapitalistada bu: dəste qibila padşeda bu.

L t. 1917 a b sərkarja frqa komunista u b- təvgredana pala u gyndja hat danine diwana şewre. Diwana wa həqiqət həta nyha nə hatijə danine, cəmk proletariyat hərtəm bən dəste kapitalistada bujə.

Diwana mə diwana pala u gyndjanə. Şewra pala u gyndjan sərkarja һykymate dkə.

Çəm mə hər mələt azajə. Əxtarja mələte beuk qası mələte məzənanə. Çəm mə hər şuxyla Şewra çəmətə dkə; bun şewre gynda u je-bazara. Əm wəkile diwane қvş dkъn, əm şewre gynda u bazara қvş dkъn u axrije zi əm şewra һəd u səde қvş dkъn.

Çəm mə dəzməne diwana mə tenə һəsab-kryne: şex, pir, aqa, fəbrikant kulak, cərci u je dəne. Əwana b çarəkeva dəng bərinə u əxtarja wan tynə bkəvъn nav şxyle diwana şewre.

Өм wəlate məda tıkyne sosializme cedkyni:  
Cəwa kolxoza, fəbrika, həbuna şewra (sov-xoza),  
məktəba, ərtela u je dıne.

## Xəbatə Lenin.

### I.

Wəxte şere məzyn Lenin Evropajeda bu. Əwi kazeta nəşyr dkŷr, nav wan kazetada hale pala u gyndija dn̄visi. Lenin z dəste hykməta padşe rəvibü; hykməta padşe Lenin həz nədkŷr, cəmkı Lenin palə u gyndija dəsvandıny, dgot:—Hune gərəkə əxtjara xwə z dəst padşe, burzua, kapitalista u məlkədara b zore, b'silaḥ bəstiniň. Rabyn silaḥ hıldan, şer kyn, diwan u dəzgəhe padşe bəhəlşin, wəlgərin, dəwsa wi diwana şewre, hykməta pala u gyndija dajn, Səba we diwana padşe zəndərme xwə xıstibü nav gynda u şəhəra tərəfdara Lenin dgürt, davitə zindana, kəla u taşxana, jan zi z wəlatə xwə sərgun dkŷr, nədhişt çarkədən bəzvırın ben wəlatə xwə.

Wəxte şer əlam kыty, məlləta b ṭop u çevyrxanə nola gyre pərani sər həv hılsjan, qırga həv gırtın, həv dərətəndən. Wi wəxte Lenin ələmati həmu dənja kyr, gazi pala u gyndija həmu xəbatcja kyr, got:—„Wi şərida kara wə tynnə!“ Hune b koma hərən bər brange u həvale xwə, bər pala u rençbəra, hune həvdý qyr kyn. Əwi şeri hun bər həv məkyn, bəre tıvınga xwə bər singe ḥukmata xwə kyn; ḥukmata

kapitalista burzua u mýlkedara býhylşinýn, əw dýzmýne wənə, əwan z orte dərxyn, baveznə aliki, l ci hykmətə xwə təzə, je pala xəbatcja, hykməta şewre dajny!

## II.

Wi wəxteda nav mýlləta, nav palə u gyndija fırqa mýxənəta, fırqa sosial-demokrata u mənşevika zéf qəwət bu. Əwana palə u gyndija dxapandyn alije kapitalista burzua dkyrgyn, şər peşda dbyrən. Zéf wəlat, şəhər u gynd xrab bun. Məxluq b həzara u milljona hatə kyştyne. Qiz u kyre xəbatcja, zyn u zare wan ti, býrci u təzi man. Zəvi u ərd, merg u ciman be xwəji vala man. Xəlaji kətə nav həmu mýlləta u şhera. Şər krına xwə kyr. Xəlaje nədhyst kəsək binə xwəbəstini; Mina çanəwyləki pənçe xwə dani-bu sər sing u bəre mərija, sər dyl u zyke wan, əw dxənəqandyn, dkyştyn, ysa bu k çəndəka b ərəba, fırquna dökşandyn dbyrən, le disa pe nýkarbun

Dəst, gəli u eja, nəwal u zynar z kylle wan eçəz bun, xun dökşja, çiki be xun, be çəndək, be brin nəma. Sər ərde maləki xəbatcija be shin nəma. Dərd u kyll mýlle xwə sər həmuşkan avitəbu, drez krıbu.

Le he dənge tópa nədhat brine. Ərd u əzman nav dumana barute dşəwuti, rəş dbu.

## III.

Hale wəlate Urşete.

Wi caxi hale wəlate Urşete z həmuşkan bətərtər bu. Hykməta Nikalə həldabun, l ci

ħykmətə məxənata menşevika, sosial-demokrata u esera danibun. Əwana nədxastын xəlqe z wi şəri aza bəkъn, tərka şer nə dədan. Hükəmət disa dəst kapitalista, məlkədarada bu, Disa dəf u zyrne bəre ledəxstyn.

Zylma bəre qə kem nədbu, disa notla ħykmata Nikalə, wəxta menşevika palə u gyndi zələqətijeda bun.

Xwəli, érd dəst məlkədarada bu; zavod, u kərxanə dəst burzua u kapitalistada bu, ħykəmət u diwan zi je wan bu. Palə u gyndi qə haz təstəki ninbuu.

Wəlate məda palə u gyndi z dəst cubun, goşte wan həlija bu, mabu həstu. Xəlaji z car alija dəve xwə vəkъrъbu, nəxwəsi u mərъn xəstəbu nava xəbatcja


Xəlq edi wi hali təjax nə dəda, zavod səkъnibun, palə nədxəbətin, gyndi əkne xoə nədkъr, əskər zi wəstja bu, nədxwəst şər bəkra.

Alışverşsci u dykancı, məlkədar u dəwləti qimətə male xwə səhət b səhət blynd dəkъrъn. Nan tynnəbu. Palə u xəbatci b zare xwə b kylfətə xwəva hatъbun hale mərъne, tərba wanaja kələjili u hazъr bu.

#### IV.

Lenin ghiştə həwarja mə.

Hale mə zəf gran u cətən bu. Əwan xunxəra kapitalista u menşevika palə u gyndi l çıki zəf cətən ase krъbun.



Lenin ghiştə həwarja mə.

Lenin z Evropaje hatə wəlatə Urьsete, l şəhəre Leningrade. Palə u xəbatci b һəzara cunə peşja wi; hivija wan Lenin bu, կane əwe wana cəwa xylas kə, z çije hase dərinə.

Lenin got:—Bəre əme sər kytta kyn, əw sər nə lazımi məjə, կara mə z wi şəri tynnə.

Əm mərije palənə, xəbatcinə, əme cışa həv bəküzən, dəwa me z həv cıjə? Əm gəşk rencbər, xəbatci u palənə, gəşk həval u branə. Gərək əw sər nav məda nəbə. Əw sər şxyle xunxoəra u kapitalistanə, səba կara xwə; palə u gyndi wi şəri naxwəzən. Lenin ələmati xəbatcija həmu dənjaje kyr, got:—Əw sər nə կare wəjə, nə lazımtə, silahə xwə bəzvərinən bər dəzməne xwə, bər kapitalista, diwana wan z ortə həldən, dəwsa wi diwana xwə, ja şewre dajnən.

Ja dyda, Lenin got: ḥykmet gərək dəst xə batcja u gyndja bə, əme hykmete z dəste wan xunxoəra bəstiniñ.

Ja səsja, gərəke xwəli-ərd təinam bəgizə xə batcja, zavod u kərxanə palara.

Çəmətə əw gli-gotne Lenin qəbul kyrən.  
Əw gli-glije rastije bu.

\* \* \*

## BLƏND BAVƏ BƏJRAQA MƏ!

Bıñnd bavə bəjraqa mə,  
Bər b əjaje bərfe bıñntır!  
Bıra gəşk bəbhen u bəzənən  
Mərəma mə:,,hazır bən!“  
  
Z wəlate Şewrei məzyn  
Baje dənge mə bəla kə;  
Doste mə əwi dəngi bəbhen,  
We bəbhe kylli məxluqət!  
  
Çaba wi be z ər alija:  
Z pəştə əjaje dur u bıñnd,  
Z bərja, meşa, dəst u gəlja  
Qirinja wan:,, əm hazırın!“

## Sjasəta mylətji.

nav diwana Şewreda.

Bəri inglaba Oktjabre myləted beuk, ty əxtarja wan tynəbu aza zmane xwə bəxipn. Həqə wan tynnəbu angori mylətə məzyn l diwana qyləx bəkən, wana nəkarbu pakı gli-gotne, həbuna

xwə peşda bÿbÿn. Pøj Inglaba Oktjabre fyrqa komunista u diwana Şewre əxtarja həmu mÿlləta kÿrə jək.

Mÿlləted beuk nha aza bunə, diwana xwə b zmane xwə daninə. L həmu wəlata çije mÿləte beuk le hənə, nha vəbunə məktəb, b zmane xwə dxupıny, xen z we jeke, nha mÿləted beuk zi tenə bzartıne nav diwana mə mərkəze. B wi thəri Inglaba Oktjabre aza kÿr həmu mÿləted beuk z wan qanunname bəre, danibu diwana padşe Ur्यsete.

L dəwləte z mə dər mÿləted beuk həla nə azanə, əwana zi dxəbətyň bəlki aza bÿbÿn notla mÿləted beuk diwana Şewre.

### Həvaltja anəməti.

L gynde Qərəqəleda gələk kəsib həbun; wan kəsiba ərde xwə nivəkari dədanə kulaka deandıny, cəmki gaje wan tynəbu, wana nıkarbu xwə xwa bÿcanda. Kulak zi hin bubun ərde kəsiba ze. dstəndıny u kəsib xwəra niv həq dədane xəbate. Gavak paiz dhat, kəsib təv dbunə dəjndare kulaka

Vi thəri kulaka Qərəqəle xuna kəsiba ze dəksandıny. Pøj Inglaba Oktjabre l Qərəqəle təşkil bu həvaltja anəməti. Kəsib ədi nədcünə çəm kulak, cə lazıym bu bona əkən u tıkynə wan, həvalja koməke hər gav komək dədaje; bona kəsiba anibu կotan, տoxym u ga, hər tışte wan ədi be mÿnətə kulaka peşda dcu. Kəsiba edi nane rÿhət dyxoar, kəsəki zor nədəda wana.

Kəsibed Qərəqəle nyha dəst danə həvdy məhkəm dbən, qanun təmilata diwana Şewre l gyn-da peşda dbən.


### Pioner l gyndada.

L gynde məda yzəka pionera təşkil bu. Ron-a təşkilata pjonera sədre Şewra gynd oda Məstoje Nado dabu wan. Pjoner hər-ro top dbun l ode çvat dkırgın; çara zi l bedəra dkətnə məşqe. Kulake gynd şex, pira u bəga gavak dədityn z gyndijara dgotın:—Əwana zi e be xwəde bən, ha; lazımlı je k xwəde xoə naz dəkə nəheñin zare wan hərnə nava wan.

Kəsiba gyh nədədə wana u kyre xoə dny-visin pioner.

Rozəke pionera gazi sədrə Şewra gynd kırgın aninə l içləsa xwəda qrar danin z gyndra məktəbe ava kın, həmame sekyn u xwə xwa zi kötməke bədnə gynd.

Xen z wan qrara, pjoner qrar dərxyst koməke bədnə kəsiba u zyne bi, hərgün zəvije wan cəgil kın. Wa pionəra hedi-hedi xəbat dbır nav gynnda u glije təzə, mədənjətə dəkərnə nav gynd.



## Diwana Şewre I Ermənistane.

Həta 29 cirije paşın 1920 sale Ermənistane-da diwan dəst daşnakada bu. Wəxte daşnaka qəza Loriye u Qazaxada xəbatci dxəbətin, wəki diwana Şewre dajňıñ, le həma əw xəbat nə hatə seri. 1920 saleda məha nisanedə l qəza Qazaxada fırqa komunista komitəje ja şer u revolucionne kəvş kyr, əw komitə xəbəti həta diwan kətə dəste Şewre.

Wəxte daşnaka wəlate mə hər-ro nava şərda bu, myələt rabubun bər həvdy şər dkırgıñ, qə hale gyndja u xəbatcja tynəbu, xəlaji zi kətəbu gynda u şəhəra.

1920 saleda məha nisaneda gyndi u pale Ermənistane rabun sər piya bər daşnaka krıñə şər, wəki diwane z dəste wana bəstiniñ.

Həla gışka qəwata xwə nəkrəbun jək, səba wə jəke zi daşnaka xəbata wan çibçi alt krıñ.

We saleda məha cırije paşın palə u xəbatci çarkə dýne rabun daşnakara şər kyrıñ. Əskəre sor haşə pıştı wan. Daşnak rəvim. Diwan kətə dəste Şewre.

Zwe şunda həttə nha pala u gyndije Ermənistane wəlate xwəda diwana Şewre daninə, hər şxyle xwə b aqle xwə peşda dbıñ.





## Vlaqimir Ilic Lenin.

Tagħha 1870 bazare Simbirskeda Vladimir Ilic Lenin z-ixw xwə bu. Bave wi sərəke məktəbe cəmxxeb bu.

Lenin 17 sali bu xwəndxna xwə gimnazieda kytta kygħi. Paše Lenin cu universitete xwəndxna xwə təmam kē; l-universtiteta əwi b palara ċvata dkgħi, səba we jəke əw z-universitete dərxixtieb.

Sala 1993 Lenin cu Peterburge (nha Leningrad) dəst pe kygħi nava palada dxəbxti. Lenin hər-ro b wanra ċvat dkgħi, əw hini ylme Karl Marks dkgħi. Ċendxrinej padżej Lenin b həvale wiva għixi sibgun krinn, sandu Sibire.

Lenin se sala Sibireda ma, paše cu Evropa-je. Lenin l-Evropajeda xəbxti fırqa komunista peşda ani.

1905 saleda palə u gyndija Urġieta rabun bər padżej șer kygħi, wəki əxtjarja xwə u azaja xwə ze bixxim; le hema gyndi u əskera hela he tarijeda bum, fikkra inglabe fəhm nədky-ri, səba we jəke koməki nə ddan pala. Əw sxyl peşda nə cu.

Həma Lenin şəv-ro dxəbəti, əwija zaňbu we palə u gyndija Inglaşa xwə peşda bınyn, azaje bstinyn. Tareqa 1917 da, məha səbate padşa z təxt avitən, diwan kətə dəste burzua, kapitalista u məlkədara.

Wi caxi Lenin z Evropaje zvüri hat wəlate xwə. Əw xwə xwa sərkare palə u gyndija bu, həmu əvandıñ, əskər zi hat əməka gyndja u pala. Bu inglaşa Oktjabre. Diwan kətə dəste pala u gyndja. Mələte beuk təv xəbatcije Urşete inglaşa xwə peşda anin.

Həma Lenin xwə zəf xəbata cətən u gələ əzijət kşandıñbu, əwe əzijətə u xəbata əmre Lenin kem kırıñ. Tariqə 1924 da 21 ənuna peşin Lenin mır, le qrara wi u xəbata wi ty qara nəmrə!

---

**Rastə, Lenin mrijə,  
həma xəbata wi nəmrijə!**

---



## Sər məzəle Lenin

Sərkaro, ty məri I şere dəmani xortə,  
Tə bər b şerr dəyər ńəzar-ńəzara!  
Ty məri, ilic,-sər məzəle tə  
Əm xoar dəkən bəjraqe xwə sorə!



## ƏXTJARA ƏSKƏRE SOR.

Əxtjara əskəre sor wəlate məda cijə?

1. Wəxtə əskəre sor ordujedajə, xwəlije wi u ja kylfəte wi dminə ə wira.
2. Bəre həmuşka dəwlət əxəmə dəbdə kylfəte wi.
3. Wexte candıne, nan drune ərd rakırıne diwan koməke dəbdə nəfəre wi.
4. Həkim nəxwəše wan dnərə be pərə u be sərə.
5. Naloga wi, kemə: hərke wəxteda nəkarə xərçə xwə bədə, molətə dəbdənə wi.
6. Zare əskəre sor bəre həmuşka məktəbada ci dəbdəne.
7. Wəxtə əskəre sor bərdəbən te mala xwə, pərə rja xwə dəstinə.

## Мына əskəre sor.

Ньш ьын, һәвално!  
Күме хвә дәрхън:  
Әскәрәкі сори хылфин  
Хатијә күштөп!  
Әw бәr b şer dcu,-  
Сәве wi be тұrs;  
Тұвнга хвә qajim dgыrt  
B dәste zor, qәwәt!  
Әw әрфат bu şerda,-  
Тү nәdkъrә nәlin,  
Nav xәbateda әw qә nә wәstja  
U jekira zi әw nә dkъr gazын.  
B әşq u dыl tәmam kъr  
Dәjne xwәi dәman:  
Nha hәta axъre  
Әw kәr бу be zman!..  
Ньш ьын, һәвално!  
Күме хвә дәрхън:  
Әскәрәкі сори хылфин  
Хатијә күштөп!

## Gvardjaje хылфин.

(Вәjта komsomola)

Peşi bәr b şәwaqe,  
Hәvalo w gәli bra!  
B zora nәza w ұvнга  
Әm z xwәra vәkъn re.  
Әrfatno, peş hyçum қын,  
Вәjraqe қaw b ыңтөр қын!

Әm gvardjaje хылфинъ  
Хәбатеja u gyndja! 2 cara.

Мә гәшк дәrbaz kъrънә  
Әмре хвә rәş b çәfe,  
Хылfini nә dіtъnә

B zindana zylmkara,  
Fyksa mə törjeda bu,  
Əm b zynçira gredai bun,-

Əm gvardjaje sor xylfin  
Xəbatcja u gyndja! 2 çaraq

Əm səkənin bər kura xwə  
Xwidana xwə dretən!  
B çəfe gran bərəv dkygn  
Dəwlət xunxwərara.  
Le əw çəfa roza paşın  
Mə xorta merxasi kygın - ,

Z mə sekər gvardjaje xylfin  
Xəbatcja u gyndja! 2 çaraq

Bəjraqa xwə əm hylbərgin,-  
Həvalno, wəgynə vra!  
Də wərən b həvra sekən  
Çəmhyrjəta çəfa!  
Wəki mire dne çəfa bə,  
Wəki isan dneda jək bə - ,  
Bər b şer, gvardjaje mə xylfin  
Xəbatcja u gyndja! 2 çaraq

## Federasja Şewre Çəmhyrjəta Sosialista

### Zakavkazje

Zakavkazeda gələ tylət hənə.

Diwana patşe gələ қorləqri dəda wan.

Mylət bəri həv dədan, nədhəşt wana təv həv  
paki u həvra çinartikə xvəş dərbaz kyla Tıme əw  
bəri həv dədan, wəki əwana həv nəgrən u dəwe  
nəkən bona hale xwə.

Wəxte patşa kət, diwan kətə dəst menşevi-  
ka, daşnaka u musavatista; vana zi hər jək b-

dəsti burzuazja xwə, palə u gyndje kəsib notla bəre dabunə zələqətje. Inglaba Oktjabre aza kъr z bъn dəste patše həmu mъlət, əw azaji zi da mъləted Zakavkasjeda.

Nha erməni, gyrç, türk, açar, hos u mъlləted dъne diwana xwə daninə u tfaqa xwə kъrnə jək, dəst danə həvdy b rъştı fırqa kommunista u diwana Şewre cedъkъn sosializme!

### **Əmə tərka kocərije bədən.**

Uso u Əsəd runıştəbun կeləka zəvija kollektive həvra gli dkъrъn. Hərdy zi həvale həv bun, gələ sala həvra dərbaz krъbun, hərdy zi şvan bun. Nha hərdy zi kal bunə, naxəbətъn. Le həma hər jəke z xwəra car-penç pəz dəst xъstəbun, pe idara xwə dkъrъn.

Əwana bəre dərəqa xəbata gynd dərəqa xəbata kollektive u artela gli dkъrъn, paše l hale kocərije dyşyrmış bun. Əsəd got:—Съма kyrmançe mə z kocərije dəst naksinъn?

Zrara kocərije zinəra zéfə.

— Ty hla he təzə fəhm dki? Uzo got; bira tə naje mə sər zozana cəwa bəri həv dda z həv məri dkyşt

— Le əw ryşəta k mə dda galavja u pristavar, le əw bira tə ninə?

— Xən zwe jəke Əsəd got:—Wəki bəreda əm bəbbuna rençbər, mə gynde xwə cekra, baq

u baxcə bostan danjana, nha hale mə we cəqas xwəş bəbbuja. Kara rençbərije zəfə: hər cə z wira kylfətə wira lazıtmə, mala wida həjə.

Gənəm, çəh, ərçənç, run, pəner, hri, pəz-dəwar, mrişk, hek, cə kə bəxazi, tyje mala wida bəbbini.

— Də əm cəwa kən, mə nəxwəndijə, biljane mə tynnənə, rja rast nişani mə nədanə, səba we jəke zi hətta nha əm kocər manə, əm dərəyən eija u zozana; həma məllətə dəne xwəje zəviya, əkəna, aşa u milyanın, xwə zi əmre xwə zmə xwəştər dərbaz dkən. Əm he paşa manə, he əm z tərije dərnəkətənə.

— Rastə, Uso got:—Də əm kal bunə, cəwa dben ləngəki mə ərde jə, jək zi l'məqbərə, əmre mə cujə. Həma əz hivija we jəkemə kyrmanç we hale xwə xwəş kən, sərrast kən. Komsomoled gynd hini hər təsti bunə, dkarıñ kyrmança zve rja xrab dərxən. Ty dbimi kom-somol cəwa kollektiva u koperativa cedkən, xwəndəna zara u gyndja peşda dəyən, wəki kyrmanç zi nola məllətə dəne cəve wana vəbən, əwe tekəvənə ronaje, we tərka ədətə kəvn bədən, qrara əmre təzə qəbul kən.

— Usanə, əw rja rastijə. Kyrmanc gərəke tərka əcərije bədən, əwe əcərije mala mə xrab krijə, z ryje we əcərijəda həwqa sala kyrmanc tarieda manə, bən kylme bəga şexa u aqada kor bunə.

Wəxte wana həvra gli dkər, cənd kom-somol hatən dərbaz bun. Uso got:—Bra əw zməra saq

bÿn, qəwaṭa wan zedə bə. Əwe mə z wan dərd u kylla xlas kÿn.

1. Съ zrara wə z kocərije həjə?
2. Hune cəwa dəst z kocərije bÿkşinъn?
3. Kyrmanç съмта tarijeda manə?
4. Kyrmanc we cəwa z tarije dəren?
5. Gli kÿn nava saləkeda diwane Şewre съ xəbat krije bona peşdacujina pala u gyndija?

Əze hərьm

Tyje. . . . . ?

Əwe . . . . . ?

Əz cubum

Ty . . . . . ?

Əw . . . . . ?

Əme hərьn.

Hune . . . . . ?

Əwana we . . . . ?

Əm cubun

Hun . . . . . ?

Əwana . . . . ?



## Dənge Nuri.

Dənge mən, z ejaje Ararat

Hərə l gynd u zozana:

Hərə Bətlis, hərə Xnus –

Həta Stambul, Mersin, Bəqda.

Wan həmala bar pışt dkən sər iskəle

Wan kəsiba z şəvəqə zu hətta məqrəb

Xwidane drezən nava dəşte.

Fəqir gyndje mə kyrmança

Bər şex, aqə dyl bərindar:

Z Həkar hətta duri Mərvan

Gydari bəkən dənge Huri!

Stəjra şəvaq hatijə sər mə,

Sər bələngaze Kyrdbəstan:

Ktet, xwəndən, nvisar təzə

Hatijə z Moskov, z dəştə Rəwan.

Dənge mən z ejaje Ararat

Hərə xanje dəv nəwala,

Hərə nav dyl zare dərguş,

Nav xort u qız, buke jək sal.

Bezə ləz kən, ravnə pja,

Bezə səh bə wəlate şirən,

Ty təri buji, zynçir kəri;

Sər gynd, bazer zozane tə

Təv zərəqand!

Qydarlı bəkə dənge Nuri:

Dənge mən-borja radjo,

Te nav gyhe tə, wəlate şirən;

Xwəra tini təv u şəwəq.

Hər bələngaz radki pja...



## **Mə cəwa kollektiva xwə saz kyr.**

Par zvystane mə da fıkra xwə, wəki kolektive saz kyn. Cənd gyndijed həvale mə xəbərə xwə krıbun jək kolləktiva xwə sekyn, wəki zve təngasije xwə xlas kyn.

Bıhar hat; mə çvaç kyr. Bəri çvate mə ələmati həmu gyndja kyr:—Hər ke dxazə kollektiveda bıxəbətə, bra be xwə kollektiveda bınnisə!

Roza çvate se-car gyndi ərzə anin danə çvate, əwana dxastın təv kollektive bınp. Mə əw qəbul kyrınp. Z gynde mə nəh mala dxastın kollektive saz kyn. Gyndijed majin nədxastın təvi kollektive bınp. Dəwlətije u kulake gynde mə, gyndi dxapandıbınp, dgotınp:—„Kollektiv nə lazımi wəjə, əw zrarə, hun ze қarəke hılnadınp; gyndi zi gyh dabun wana, vır u dərəve wana bawar krıbun, dtırsjan, təv kollektive nədbun.

Mə çvata xwə vəkkyr; Əsəd kыfş kyrınp sədr, Sılo zi katıb.

Mə male xwə təv-həv kyr: Male mə gışkan bu 100 pəz, 20 bzınp, 12 eelək, 8 ga, 9 nogınp. Mə qrar dani ke zmə cə xəbatə we bılkə. Ke hərə bər pez, bər dewer, ke zəvija rakə, bıcını; ke merga bıdrı, gihə hazır kə, ke dəwer xwəj kə.

Əm bəla bun cun. Car roza şunda z kolxoz mərkəze ətalimatci hat, hər qanune kolxoze nişani mə da. Şəş məh dərbaz bun. Mə xəbata xwə təmam kyr; əm disa hatnə çvate; içar mə

қара хәбаңа хвә сөр һәв бәла дкър. Нәркәс на-  
не хвәрьна хвә, run u pənere хвә, hrija nvi-  
на хвә һыlda.

Бәрх u pəze мә гәлә zedә bубун. Мә qrar  
да cәнд pəza býfroşын, b pəre wan şәкъыр, ныft,  
тұтун, күңе z kollektivera býstиньн.

Өміне Rыzgo bәre мәра şәr dkъr, dgot: kol-  
lektiv zrarә, қара wә te tynә, içar hatъбу қва-  
та: мә, stuje xwә xar krъbu, dbhist мә съ gli  
dkъr. Paşı қvate, rabu pja u got:—Hәvalno, өз  
zi we bem tәvi kollektive bым, өзи bәre janlış  
bum, өз nyha dbinъm қara kollektive rәatera  
gәlекә.

— Qәbulә, qәbulә; — z hәr car alja krъnө  
gazi.

## Kolektiv

Қәsibo, z wi ҫJaji wәrә bәrzer,  
Komsomolara әм hәrьn  
Bәr sja zner.  
L we zozane  
Kani.kylilk noňla hivе,  
Әm xәbәrdын z kolektive.  
Kolektiv rъnd тъstәkә,  
Tfaqa мә dbә jekә.  
Rыsqe мә karъn bәrхъn:  
Kulak, bәga, şex u pira әme dәrхъn.  
Bәg, aq'a, şex, pир  
Әw be éaгын  
Wana xuna мә dxwarыn.  
Batrak, kәsib,wәrnә sъre,  
Tәv zi tоп bыn dora şewre.

Өмө byxyn qatъхе тир,  
 Run zi sekъn mašenja şir.  
 Kolektiva mə ęja dani,  
 Z kanja sar mə av ani,  
 Qjz, buka u komčahyla havra dani  
 Komsomole mə ledъхын  
 Qejde gran sorъk lizme  
 В kolektive өмө bъghıznə sosializme.

### Съма dbezъn nvisara mə təzə jə?

Səlim dcu məktəbe dxwənd; əwi şagъrdəki b fəm bu. Səjda çar-çara dgot: — Nvisare kyrmanka təzə dərkətijə, kyrmanc we hin hyn, gli-gotyne dъnjaqe pe bъhəsъn.

Bъzanъn wəlate məda cъ dqəwymə, əm cəwa xəbata xwə, ja zosijalizm dкъn, cəwa kollektiva u kooperativa cedkъn. Gərək hər jək z mə bъzanbə kyrmanc cъma həwqa sala nəxwəndi, be nvisar u be ktəb manə?

Səlimi beuk bu, dina xwə dda gli-gotyne səjda u xwə xwa dyşyrmış dbu, xwə xwa dgot: — Bavo gotna səjda rastə, gli-gotyne wi rastъn, le həma əz tъstəki fəm nakъm, cъma nvisara mə təzə jə, le nvisara mylləted dъn təzə ninə, demək nvisara wan zuda həbijə.

Səlim zəf mtalə kъr, we roze ranəza, xəwnda zəf tъst diťn, le həma nъkarbu şro bъkra. Sbe rabu, hat məktəbe, həvaləki wi həbu. Nave wi Aram bu; z Aram pъrs kъr, got:—Aram, cъma səjda dbe nvisara kyrmanka təzə dərxystъnə?

le ja wə. əcəma, ja gyrça, ja urısa, ja məlləted dəne kənge dərxəstənə?


Aram got: — Le ty nızani xwəndəna mə zuda həjə, bəreda həjə, ja gyrça zi, ja urısa zi, ja məlləted başqə zi, xwəndən-nvisara wan zuva həbujə. Hər təne nvisara kyrmənə tynəbu, əw zi isal dərxəstənə.

Səlim kər bu, hənəki drıçəfi, dxast xəbər də, nıkarbu.

Aram ıheri, həjfa wi l Səlim hat. got:—Səlim, ty cıma bər xwə dkəvi, cı həjə, nvisara wə təzə isal dərxəstənə. Bırı ysa bə, ty əz u ty gynəkar nıñı?

Səlim hənəki dyşirmiş bu, got:—rastə, Aram-, gotəna təjə, le həma mən cətən te, we cıma wa bıbuja. Sabəbkər ķınə, kyrmənə həvqa səla tarijeda bələngaz bunə, manə?

— Səbəbkər..? Aram pırs kyr; səbabkar şex u pıryı, bəg u aqanə, dəwləti u kulakı, wana nəhiştənə kyrmənə bıxpı, wəki kyrmənə wa bımlı, wan bıxarı, xəbatə wan z dəst wan bıstı, xwəra rozə pak dərbaz kı.



## Съма ysa?

Gyndi hənə gyndinə,  
Kəsibən, hənək dəwlətinə,  
Kəd, qazança kəsiba  
Z dəwlətjara dminə.

Əgər məxluqın dəwləti,  
Kəsib zi mina wan gərək;  
Dəwləti dxyn, կef dkyn,  
Kəsib manə pərişan u be fələk.

Əz nəzanımt təfiéte cъma ha kryjə:  
Ciaje məzən I dəşte kryjə?  
Kəsib u dəwləti təv sekçeyn-  
Bare gran I kəsib kryjə!

Kəsibən əm, jan dəwlətinə-  
Təxъme hərdyja zi z çikinə.  
L bər cəva hərdy jək nüñən:  
L hənəka şəwqu şajə, I hənəka şin u  
grinə.

Dəwləti, kəsib təv hatınə dənjae,  
Dəwləmənd dkə éşq u səfaje – -  
Kəsib dəkşinə çəfa u zjaəməte;  
Suç nə ja məjə, - ja şex pira, aqajə.

Kəsibən əhle marifəte,  
Əwən xwəje dijanəte u həmijəte, -  
Təne xəbərdanəkə kəsiba,  
Hezajə istəganəkə şərbəte.

Gərək cъgas I dənjae əm bəytiñə fəqir?  
Bəsi məjə cъgas əm razanə I xəwa kbir?  
Əm zi rabbn z xəwra, bəkkən ra u təvdir  
Bəsə zylme I mə bəkkən bəg u xan, paşa  
u mir

Cъgas kəsibən, cъgas bələnaz, -  
Gərək əm zi bəbbənə jək  
Bəjraqa sor pər ylvania kyn,  
Pənçe I sər zi xwəra bəkkən mtəbə.

Өм бәрәв һын, әме мәçlis кын һәрнә реş,  
Нәjar һыра зәрпа һылдың бәлки өм zi һыбып  
күфш;

Гәрәк өм һыхәбътың хәбәра xwә һыбынә реş  
Бәjraqa sor һынд һыкып, һәрнә реş.

Сыгас дәвләтинә, сыгас мальдар, —  
Тәмам һабунә һәм һунә нәjar.  
Гәрәк палә у гыndи як тфаq һын;  
Өм wana үәдьн мина мәре тәjar.

Гәли proletara мәлләта з һәв կүфш нәкып,  
Нәбезън ромә, кирманчә, ja ermәni,  
Гәрәке өм дәсте братje һыdnә һәв,  
Хун һыланын дынja тәмам ja мәјә.

Нәгәр kapitalist xwәj texnikыn мәртәбе  
зор

Ja мә zi һәjә бәjraqa һынд, әскәre sor,  
Тәv зәръqjә, işqqa we өм дыбинын;  
Tireza we сәve дызмұна дыкә kor.

Өм dxәбътин b dziva sal zәman,  
Axrjeda дынja rabu sәr pja,  
Saja fyrqa Lenin палә гыndja  
S.S.S.R һу сәртәce һәмуja.

## Әме әдәтә хоң көн һытәркінүп.

Nav кирманчада әдәтәki нәji пак һәjә, мәрәк dy зына дыстинә, һынә mer zi һәнә se зына дыстинүп, xwәji dkып, сәба we zi мәsөlәk мәşur һәjә; „Malәk-danzdә inalxwe“. Wәki malәkeda 2-3 зын һәбън, әве maleda гәрәке һәр jәke b rekeda һәрън, һәрjәk b дыле xwә, b goťna xwә шxyle xwә һыкып.

Өw male be qәjdә, be qanunә; һәбuna we male zi we kem bә. Wә maleda zi һәr-ro qarәqar,

qələbałq, həwar u gazi, şin u gri qə kem nabə.

Zən bəre əxtjara we wəkə ja mera tynnəbu. Inglaba Oktjabre zyne kyrmança z hesirje xə-las kъgъn, da wana azaji.

Wəxte padşe zən nədkarbuñ z cije xwə bъlvijana, nъkarbuñ dərde xwə kəsəkira bъgotana, nəwerəbuñ bər mere xwə xəbər bъdana, kylme meran tъmme l sər səre wan bu.

Xəm u dərde wan gran bu, wana nъkarybuñ tъstək bъkrana, wəki z wan dərd u kylla xlas bъbjana. Para wan mabu gri u hesyr. Əme nha bъxipъn klaməkə kyrmança u bъbi-nъn b съ zylme, b съ kylle zyne kyrmança sər hale xwəda dъstren, dərde xwə dbezъn.

Мын бhistijə, тə sər myra aniјə zъnək  
Hərke z myn cetyrə, l tə bъmbarək;  
Hərke z myn xrabtъrə,—  
Kylla Muše tekəvə,  
Mala bave tə sale çarək.  
Z koza bərxa bъminə bərx u karək,  
Z dəware təwle bъminə tanək,  
Z hesire male bъminə tək tfalək,  
Əw zi syra sъbe bъlilinə  
Pəzka қivi bъmezinə,  
Gyre səre ejə be bъrəvinə!



## Kolektiv.

Kolektiv əmrəki xwəşə heza sazdajı  
Bəla dbə həmu dərə...  
Z dəşt u kəwşən həta Ələgəz, bərfa spi,  
Kolektive mə rez bunə.

Əm avaje təzə dajnən,  
Cekən xanje rənd, ronaji  
Cekən məktəb ktebxanə:  
Zən, zar u xort ben əxunən.


Əmre təzə vra vədbə,  
Mina gyl u sosne ejə  
Qrez u təri kyta dbə  
Nav kolektiv u nav gynda.

Cıngə-cınga dənge traktor  
Tejə z zəvi, dəşt u kəwşən,  
Kolektive gəşk ərəv ən  
Avaje təzə cekən.

Sinore candınya mə frə dbə,  
Çəw u dəlav tejə z Ərəz, Arpacaje,  
Dkənən mina gyla ejan dəşt, kolektiv,  
Əmrəki xwəş vra vədbə.

Dəve cəme Zəngyje rənd tə nə dijə?  
Rez kolektiv, zəvje pəmbü,  
Spi bunə mina énja qize bazer,  
Cəwa gyla tərazınya təzə vədən.

Kolektiv əmrəki xwəşə, heza sazdajı.  
Xəbat dkyn b traktor, maşın,  
Qəjdə-qanun həjə mina moza həngəv  
Xəbat I we xwəşə u şirən.



## Гылje җохът.

Səjda məktəbeda gli krıbu cь lazımtə, wəki җохът zu zil bıdə, pak şin bə, wəki zəvi zi gənyme pak bıdnə mə.

Şagırda zi həwşa məktəbeda гылje җохът dкърън.

Səbri got:—Өz gyndimə, əze bhare zəvja xwə b traktore rakът, тып rakъr; bıra tēv dy-se roza lexə çane we nərim kə, bıra qəwat bıgrə. Çarkədъn əze zəvja xwə b çot rakът, bıra hur bə, nərim bə, bıra nvina җохътme gərm u xwəş bə!

Ahme got: — Өz xwə җохътм. Өze hərъm nav nvine nərim u gərm xwəra paldът. Çije тып nərmə u xwəşə! Өze bılkəvmə xəwnəkə şirъn, hətta tēv l çane тып xə, тып z xəwe rakə. Өze rabъnı, əzə zile xwə hedi-hedi z bıп ərde dərхът, bınerът dora тып cь həjə, cь tynə, cь dqəwътm! Tēva gərm we l тып xə, əze қoka xwə l ərdeda bərdъm, ava xwəş vəxym xwəra kef kъm, məzъn bıм!

.Övdi got: — Өz tēvът, əze bərbange tirenza xwə bıdmə ərde, sər zəvja, əze klaməkə ysa z wanra bıstrem, əmrəki ysa bıdmə wan, əwana xwə xwa şas bıп, govəndəke dəwate bıgrъn, bıлизъn. Şajikə ysa temə nav wan, əze wan-a ysa bıxəmъlът, ki be bıbbinə, bezə, əv bu-kəkə təzə jə z dəwate heza hatijə.

Mъsto got:—Өz xwə avът, əze nav çəweda bıstrem, klama bezът, b гымə-гымəkə xwəş.

bem, bъkəvmə nav zəvija, əzə avəkə sar u xwəş bъdmə toxym, əw cъqa we ava şirъn vəxwə, qə ze ter nəbə. Əze zъke wan ter kъm, çane wan nərin kъm, henkajikə ysa bъdməwan, əw qə nzanbъn xwə xwa cəwa blynd dъyn.

Hame got:—Əz zi gyndimə, əze bem zəvja xwə bъnerym, cop u gəmare navda bərəf kъm, rja ave rast kъm, nəhelъm həsp u ga, bərx u golъk ben bkəvnə nav zəvija, əzijəte bъdnə wan. Əze pak təxmin kъm cka kemasja zəvije tъn cъnə, ty tъn tъstək kem hiştijə? Hərki hər tъste wan l çı u qəjdə bə, əze dəste xwə bъdmə bər gyhə xwə, runem kelaka zəvja xwə bъstrem; bъra çinar u gyndi, rewi u necirvan gyh bъdnə tъn u bezъn:—Əw cъ haləki xwəsə!

## Bhar.

Hatijə bhara əşqə,  
Sere cja dəwatə,  
Dəşt u gəli təv-həvdy  
Gyle we dəwatenə!  
  
Sosyn, sъmbıl vəbunə,  
Vıbıl b əşq dxunə!  
Jək, sazə, jək sazbəndə  
Jək bukə, jək zavajə!

Gyndja rabun çot dkъn,  
Ga u gameş toy dkъn;  
Toxyme dəlal' ərdeda  
Bhəvra gli dkъn.

**Maşinəki b həzar dəv  
Nav zəvja dgərə,  
xwəli hıldıbdə radkə  
Qəj dbezi gyrəki harə!**

**Kolektivə, traktor,  
Əmre təzə əşq u sor,  
Həm radkə, həm dstre,  
Həm dzvərə dor b dor!**

**Gyndi pışt həv gərtənə:  
Kolektivə, koməkə –  
Traktorə, traktor!  
Əmre təzə, gynde sor.**

**Bhar - bharək əşqə,  
Bhar b dyle gyndə;  
Bhara kolektive  
B həzar dəng u gylə!**

## **H e w a.**

Hər wəlatəki həwa wija başqajə, sər ərde, dənjajeda zəf wəlatə hənə; hər wəlatək zi həwe wija, şinaje wija ərde wija çurə-çurənə. Wəlate bərije zəf gərmən, wedəre qə nabə zvəstan, sal 12 məh havinə. Səba we jəke zi əhəlije wan wəlatə 2-3 çara candıne dkən.

Wəlate mə ysa ninə; se məha bharə, se məh havinə, se məh paizə, se məh zi zvəstanə.

Wəlat zi hənə sale 2-3 məha təne bharə; hər 9 məhe dəne zi zvəstanə. Wan wəlatada əkən nabə, nan u gənəme wan tynnə, əwana hər b goşt xwə xwəji dkən, b goşte həjwane cole u məsija.

Xəbata wan hər necirə.

Wəxte həwa te gyhastъne, wəlatəkida bhar-dbə, jane havin, wi caqı wəlatəki dъneda jan dbə zvъstan, jan zi paiz. Həwa zməra bhare, havine paize, u zvъstane tinə.

Şinaje wəlatə zi z həwe jə; hərke həwa gərmə, şinaji zéfə, dar zéf blynd u qalym dъyn; həjwane male jan je cole zi gъryn, çure wan zi zéfyn. Hərke wəlat sarə, şinaje wi zi, həjwane wi zi başqənə, çure wan başqənə. Şinaji teda kəmə, həmu çura dar teda şin nabyn, həjwan huryn, çure wan zi kemyn.

## Av, həwa, agyr.

### I.

Be av nə mərv, nə həjwan, nə bhyk, nə şinaji—ty tъstək nьkarə émr bъkə. Xen zwi be av heşnaji şin nabə, dəst u eija, we hьşk bъn. Əm nьkarыn zəvije xwə bъcىنъn, mal u dəware mə gьşk we qыr bъn, gliki dъnja we çarəkida hьşk bə.

Be av nə aş dxəbətyn, nə gəmi sər bəhre dkarыn bъxəbətyn, nə həmam, nə stansije elektrik (ronkaje) dkarə bъxəbətə. Kara ave zməra zéfə, be av əm qə roki nьkarыn nav dъnjajeda idarə bъkъn.

### II.

Hərke mərv dy-se dəqiqa dəve xwə u bevel xwə bъgrə, bine nəkşinə, we bъmyrə. Be nə-

fəs mərtyv səhətəki nıkarə əmr bəkə. Həjwan zi nola mərijanın; əwan zi be nəfəs nıkarın əmr kyn.

Be həwa şinaji şin nəbə.

### III.

Agyr zi təstəki zəf xwəşə, hərgav agyr keri mə te. Be agyr əm xwə xwa, mal u dəware xwə zi nıkarın xwəji kyn. Be agyr nıkarın kynçə xwə bışon, nane xwə bərežən, xwarına xwə hazır kyn. Be agyr maşinə nıkatə bəxəbətə, zavod u kərxanə we bəsəkiňn, dənjae tərijeda bəminə.

Kara ave, həwe, je egypt z məra zəfən, əwana ķar u qəwaṭa mərijanə, hər jək l çıje xwəda. Hərke z wan jək həbə, jək tynnəbə, şxyle mədisa peşda nascın. Hərke jək z wana tynəbə, əm nıkarın əbur bəkyn!

### B a.

— Ba cıjə, z ky radbə? Şvan z səjdaje məktəba evare—pırsi.

— Wəxte əm dəre ode vədkyn, ty dbini z dərva həwa sar te həndyr, l ryje mə dxə. Wəki əm dəri dadın, edi həwa naje. Əw z cıysa dbə? Hun gyh bədəne, əz zwəra bezəm əw z cıysa dbə: odə gərmə, həwa ode zi gərmə, z gərmje həwa svılk dbə u blınd dbə, le dərva sarə, həwa dərva zi z həwa ode grantırə. Caxe əm dəri vədkyn, z ode həwa svılk dər te derira dcə, həwa sar zi z dərva te həndyr, jək dcə ja

дъне те, əw hərdy wəxte cujin-haťna xwə həv  
dxyn, çije xwə dgyhezyn, dbə ba.

— Səjda got:—Wə pak fəm kyr?

— Əz əwe jəke nabezym, şvan got. Əz wi  
baji dbem, jek z eija u dəşta radbə, te dər-  
baz dbə, mərəv nykarə xwə bər wija zéft kə, gə-  
lə çara əw xanija hylədə bxwəra dbə, dara  
z kokeda z ərde radykə. Əz əwi baji pırs  
dkym?

Səjda got:—Əw zi nola baje ode jə, baje ode  
z çije enk radybə, qəwata wi kemə, əw baje  
dəni tə k pırsi, əw ba z çije məzyn radbə,  
qəwata wi baji zi zéfə.

Nə mən (dərsa dyh) z wəra gli kyr, həwa  
lsər ərde cəwanə. Hərke nha wəlate məda zvəs-  
tanə, wəlatəki dən, je z mə durən, dərəhan ha-  
vinə. Də içar z wan wəlata həwa gərm, svək te  
wəlata mə, həwa wəlače mə zi sarə, zve həwe  
grantyrə, əw çije xwə dəgyhezyn, dbə ba.

— Nha mən fəm kyr; şvan got.

— Oro, demək dora ərde təzi həwajə, əw  
həwa ərdeva dfytlyə, təmmə pera dgərə, çiki gərm  
dbə, həwa blynd dbə çije xwə fyrə dkə, həwa  
sar zi rasti we te, dbə ba; Əmoje gavan got.

— Əre, səjda got:—wə fəm kyr? wəxte əz  
bwəra dərsa zanəbuna dənjaje dərbaz bım, əze  
wi caxi zwəra he glije təzə bona we jəke  
blykym...

Əze bəcujama

Əme bəcujana

Tyje . . . ?

Hune . . . ?

Əwe . . . ?

Əwana we . . . ?

### Palə u gyndi.

Əz gyndimə, ty xəbatci,

Əm tyçar naminən bərci;

Əz dxəbətəm I sər érde,

Ty dxəbəti nav zavode.

Məra hatijə qəwałəkə zorə

Dgərə gynde mə maşənja sorə;

Gəşk pera bunə pəsporə,

Gyndi dxəbətinən dor b dörə.

Əze zəvijə rakəm hətta zorə

B hynyre traktore;

Tyje maşenje bəxəbətini b toke,

Xəbata dəh roza bəki roke.

Kulak, małdar nav mə cunə,

Kolxoz gyndada saz bunə;

Soz plana pənç sala

Əme bəqədinən car sala!



## Əwr u baran.

Nivro bu. Sımo u Ərəb ktebə xwə hıldıñ, eun keləka gynd dərsa xwə həvra hin bən. Aliki hedi-hedi əwr topi həv dbun ruja əzmana gыrtıñ. Sımo nheri, got:—Ərəb, baran we bı-barə, əwr bərəv dbən, bıne roje notla qətrana rəşə; „Əwre rəş baranə“. Əwra du həv gыrtıbun, mina təbura əskər du həvdy dhatıñ, qəj tə dgot dəsnə şer əwra bərəv bun, dumane ruja əzmen gыrt; təri kətə érde, qəj tə dgot həma we dəme, we shəte we bıbə şəvəkə rəş. Z gyrinja əwra u şəvaşa bruske mərəv dtırsja, dxast çiki bıbinə xoə vəşerə.

Baranəkə ysa bari, tə dgot həma nyha əwr u əzمانе we bər hətıñ. Z aliki gyrə-gyra əwra, z aliki brisk, xışəxışa ave, slope barane, təv həv bubun gымə gýma wan bun, xəlq şas bubun səkənibun.

Ərəb z Sımo pırsi, got:—Sımo ty zani əwr z cı pəjda dbə?

Sımo got: — Əwr əwrə, z cı gərəke pəjda bə!

Ərəb kənja:—ty he nızani əwr cıjə?

— Na, əz həma əwe jəke zapım, əwr çarçara təp dbən I əzmana, dbə gyrəgyr, brisk vədədə, baran dbarə. idi əz cı zapım cəwa z ky əw əwr bərəv dbən.

— Əv avə, av, əv əw avə, je kъ əm, kani-jada, cəwada, bəhrada dbinıñ!

— Cəwa? le av cəwa dbə əwr?

— Tə ditijə, wəxte av bəroşeda dkələ, hylm ze dər te!

— Əre, əw mən ditijə!

— Le ty zani əw hylm gylm cəwa dbə?

Hyldəkşə zore, nava həwe.

— Əw cıma hyldekşə zore, naminə l ərde?

Sımo hınəki dyşyrmış bu, got: əw svükə no-la du blynd dbə dəə!

— Ysanə, glije tə rastə, də ty bısəkynə, əz tıştəki z tə bıryrsəm, paşə tyje bzənbi əwr cəwa pəjda dbə!

— Ty əwe bezə, həwa l'dəste sarə, Jane l eja, məsələ l Ələgəze?

— Sər eja həwa sarə, l dəste gərmə.

— L çje sar av cəwa dbə?

— Av dqərəmə, dbə buz!

— Tə dit? hylm-gylm hyldekşə zore, rasti həwa sar te, baje sar ledxə, hylm-gylm dqərəmə dbə əwr. Içar baki qəwat te, lwan əwra dxə, l əzmana dgərinə, z aliki dazo dbə aliki dıne.

— Əre əre, mən fəlm kyr.

1. Hylməgylm z cədbə?
2. Hylməgylm cıma blynd dbə dəə həwa?
3. Həwa kedəre sarə, kedəre gərmə?
4. Ba cəwa dfətələ, cıma dfətələ?
5. Əwr cəwa cedbən?



## Baran z cь dbarə?

Wə qə təxmin krijə, wəxte təv l buze, jan l bərfe dxə, cь dbə?

— Buz zi, bərf zi dhələn, av ze dökşən.

— Le wəxte baje sar, həwa sar l we ave dxə, av dbə cь?

— Av dəgətymə dbə buz!

— Hylm-gylm svəkə həldəkşə zore, wəxte həldəkşə zore rasti baje sar te, baje sar l hylm-gylm dxə, əw hylm-gylm dəgətymə, dbə əwr.

Əwr l əzni ana dgərən, ba ledxə vi ali, wi ali dgərinə, əw əwr rasti həwa gərm ten, həwa gərnı l əwra dxə, əw əwte qətymə (hylm-gylme qətymi) z həwa gərm dhələn, dbə av; dlop-dlop z zorda tenə xare.

— Le əw gyrə-gyr, əw brusk, z cь ce dbə?

— Hərke əm dy dara, jan dy kəvəra l həv xən, we cь bə? - əw hərdy kəvr zi, əw hərdy dar zi we gərm bəbbən. Z gərmije agyr dərdkəvə; hərke əm dy kəvəra jan dy həsəna, zu-zu l həv xən, əwe prisk bədən, we agyr bədən. Wəxte we lexəstəne dəng ze te, agyr zi zaliki dər te.

— Tə bhist, Ərəb got, ba l əwra dxə, tıñə sər həvdy, dbə gyrə-gyr, bıraq vəddən; wəxte qalıñı l həv dkəvən z wan agyr dər te, əw agyr bruskə.

Sımo səba wan glja zéf şa bu u got:

— Hər ce tə məra gli kıç, əze dja xwəra bezym eeləkəkə mə həjə, dija tıñ ve we eeləke zi bıffroşə, tıñ be xwəndən nəhelə.

— Hune съма еелека xwə bъfroşын, hun kəsibын, diwana Şewre we b xərcə xwə tə bъşinə, tyje bъxuni. Nə Lenin gotijə: — „Hykmata Şewreda gərəke qə kəsək bexwəndən nəminə!“

### Kəskə sor.

Baran bari, bu saji; əwr bəla bun, ro dərkət. Kəskə sore ərd u əzman nəxş kъr. Gyndi bərəv bun təmaşa kəskə sore dkъrъn. Hər jəke z wana glik dgot. Əw gli, glije kəvn bun, əwana zi z kal u bave xwə bhistъbun.

Əloje koinsomol əw gli bhistъn, pъreuje xwə kъr, çara zi mъlle xwə dħəzand, dkənja. Əw xwə xwa dyşyrmış dbu:

— Əw gyndije mə he съqas paşda manə, he съqa tórijedanə; we cəwa bə, gyndi we сь sax z we xəwna gran eəve xwə vəkə, dərkəvə ronkaje.

Ha... ha... ha... jəki dъne zi... gazi kъr gyndiki, bunə dyda.

Əlo hat neziki wan bu, got: — gəli gyndja, əw gli-gotъn gъşk vъr u dərəwъn, zore qə tъştək tynə. Əze wəra gli kъm, kəskə-sor cəwa cedbə.

Wəxte baran dbarə xlas dbə, nav həweda hylm-gylm u əylke barane dminъn, çiki zəf, çiki kəm; əwana çara tenə xare, jan həldkşъn zore. Wəxte təv ledxə, tirenza təve z nav wan əlked barane dərbaz dbъn; a b wi thəri z we kəskə-sor cedbə!

Kəskə-sor həft rənge we hənə: — Kəsk, sor, heşin, qieňk, gəwr, sut, zər.

Əm wxə karyn b ave kəskə-sore nişan dən. Wəki əm bəsəkənyň bər təve, ave həldən bərezyn həwa, tırenza təve we l wan xə, we bəbə kəskə-sor; həma gərəke əm ave b qəwat bərezyn, wəki eylə we zəf hur bın.

1. Əm kəskəsore kənge dbinyn?
2. Əme cəwa bəsəkinyn, wəki kəskəsore bəbinyn?
3. Z kizan aliye əm kəskəsore dbinyn?
4. Kizan aliye əm kəskəsore nabiny?

#### 4 ROZGARA SALE.

Saleda hənə 4 rozgar: bhar, havin, paiz, zvystan.

Hər rozgarəke 3 məhən.

Məhed bhare: adar—(31 roz), nisan—(30 roz), gylan (31 r.)

Məhed havine: əziran—(30 r.), təmuz—(tərmə 31 r.), təbax—31 r.).

Məhed Paize: ilun—(30 r.), cirija peşyn—(31 r) cirije paşyn—(30 r.).

Məhed zvystane: əanuna peşyn—(31 r.), ja paşyn—(31 r.), səvat—(28 jan zi 29 r.).

Səd sal həsab dbə qırnək.

Saleda hənə donzdə məh. 365 roz, jan 366 roz. Sala carada məha səvate rok zedə dbə əw məh dbə — 29 roz.

## Ə L P F B A J Ə K Y R M A N Ç I:

Aa, Bb, Cc, Ēē, Çç, Dd, Eə, Əə, Ff, Gg, Oo, Ǒǒ, Hn,  
İi, ȦȦ, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, ȦȦ  
Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Yy, Vv, Ww, Xx, Zz, ȦȦ,  
Hh, ȦȦ.

### Rəqəmə ərəbi:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	30	40	50	60	70	80		
90	100	200	300	400	500	600	700	800					
900	1000.												

## MƏHED MƏ JE URBSI U ERMƏNI.

1. Kanuna paşyılp	Janvar,
2. Səvat	Fevral,
3. Adar	Mart,
4- Nisan	Aprel,
5. Gylan	Maj,
6. Həziran	Iyun,
7. Temuz (Tirmə)	Iyul,
8. Țəbax.	Avgust,
9. İlun	Sentjabr,
10. Cirja peşyılp	Oktjabr,
11. Ēirja paşyılp	Nojabr,
12. Kanuna peşyılp.	Dekabr.

1. Gynde təzə	<b>R. Drambjan</b>	51
2. Maşenja gihaddrune		52
3. Əkypne kollektive		55
4. Gynde məda		56
5. Kooperativ		57
6. Çəm dənci		59
7. Bhar	<b>R. Drambjan</b>	60
8. Zavoda pəmbu		61
9. Fabrika tekstile		62
10. Bori		63
11. Radijo		64
12. Fəştə		65
13. Bəre u nyha		66
14. Əskəre sor qərəwyle wəlate məjə		67
15. Əskəre sor	<b>Ə. Şamilov</b>	68
16. Iro roza paşınə	<b>I. Marogulov</b>	69
17. Internasional		70
18. Əvdi u Pərişan		71
19. Dajkə pircə	<b>R. Drambjan</b>	74
20. Rewi		75
21. Tarışe male		76
22. Pəze bazarə		76
23. Toxyma baş		78
24. Xoə xoa hin bun		79
25. Wəlate mə	<b>R. Drambjan</b>	80
26. Kooperativ vəbun cərci rətbun		81
27. Gynde təzə		83
28. Saləwəxta nvisara təzə	<b>Nuri</b>	84
29. Xwənədaje əwlər		85
30. Carsəv hıldanə		87
31. Mırcan		89
32. Qize xəbatkar		91
33. Cıpnina zəvijə kolxoza		92
34. Paiz	<b>Həçi</b>	93
35. Xarən	<b>Həçi</b>	94
36. Xwəj krınpa cələke		95
37. Cuma		96
38. Plana penç salije		97

39.	Slav tərə çəfaje azə	I. Marogulov	98
40.	Bəri Ingla		98
41.	Ingla Oktjabre		100
42.	Konstitusja	Nuri	102
43.	Sər barikade	I. Marogulov	103
44.	Pesdacujina rençbərje		104
45.	Pioner	Ə. Şamilov	106
46.	Kinə kapitalist		109
47.	Diwana Şewre		112
48.	Xəbatə Lenin		113
49.	Bınd bavə	I. Marogulov	117
50.	Sjasəta myətijə	Ə. Şamilov	117
51.	Həvaltja anəməti	Ə. Şamilov	118
52.	Pioner 1 gyndada	Ə. Şamilov	119
53.	Diwana Şewre 1 Ermənistanə	Həçi	120
54.	Vladimir Ilic Lenin		121
55.	Sər məzəle Lenin	I. Marogulov	123
56.	Mryna əskəre sor	I. Marogulov	124
57.	Gvardjaje xylfin	I. Marogulov	124
58.	Federasja Şewre cymhyrjəte	Ə. Şamilov	125
59.	Əme tərka kocərije bədən		126
60.	Dənge Nuri	Nuri	129
61.	Mə cəwa kolektiv xwə saz kyr		130
62.	Kolektiv	Ə. Şamilov	131
63.	Cıma dbeşən nvisara mə təzəjə		132
64.	Cıma ysa?	Ə. Mirazov	134
65.	Əme ədəte xwəj kəvn bətərkinən		135
66.	Kolektiv	Nuri	137
67.	Glje əxəm		138
68.	Bhar	R. Drambjan	149
69.	Həwa		140
70.	Av, həwa, agyr		141
71.	Ba		142
72.	Palə u gyndi	Kaleše Şaro	144





761

man.



**ԿԱՐՄԻՐ ՌԱՆԴՊԱՐ  
Красный пахарь**

Госиздат С. С. Р. Армении—г. Эревань.